

## **I N F O R M A C I J A**

### **Pismo ponude i prihvatanja opreme za terenske operacije (LOA) MJ-B-UBG**

Vlada Sjedinjenih Američkih Država dostavila je Pismo ponude i prihvatanja opreme za terenske operacije (LOA) MJ-B-UBG, a na osnovu prethodno izražene namjere Ministarstva odbrane Crne Gore za nabavkom nedostajuće terenske i prateće opreme za terenske operacije.

Navedena oprema za terenske operacije se sastoji od sljedećih stavki: šatori, vreće za spavanje, individualni kompleti za prvu pomoć, uređaji za klimatizaciju šatora, oprema za pakovanje i oprema za održavanje. Navedena oprema je od izuzetnog značaja za rad Vojske Crne Gore u terenskim uslovima i ispunjavanje standarda interoperabilnosti koji su jedan od uslova saradnje sa NATO pri ispunjavanju prihvaćenih obaveza.

Za implementaciju Pisma ponude i prihvatanja opreme za terenske operacije (LOA) MJ-B-UBG za potrebe Vojske Crne Gore nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Crne Gore. Vlada Sjedinjenih Američkih Država je odobrila bespovratni kredit u iznosu od 13.620.766,00 USD, i to kroz dva izvora finansiranja: Dopunski akt o dodatnim izdvajanjima za Ukrajinu (AUSAA) u iznosu od 10.245.420,00 USD i Fond za borbu protiv uticaja Rusije (CRIF) u iznosu od 3.375.346,00 USD.

Pismo ponude i prihvatanja opreme za terenske operacije (LOA) MJ-B-UBG je u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima kojima se definišu misije i zadaci Vojske Crne Gore.



**Sjedinjene Američke Države**  
**Pismo ponude i prihvatanja ( LOA)**  
**MJ-B-UBG**

**Oprema za terenske operacije**

Na osnovu Zamolnice Ministarstva odbrane Crne Gore (nastavak na strani 2)

U skladu sa Zakonom o kontroli izvoza oružja, Vlada Sjedinjenih Američkih Država (U daljem tekstu: USG) nudi prodaju Crnoj Gori, posredstvom Kancelarije za odbrambenu saradnju, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ljubjanska BB, Podgorica, Crna Gora 81000, odbrambenih artikala i usluga (koje mogu uključivati razvoj i izgradnju sistema odbrane) zajednički navedeni kao „Sredstva“, u skladu sa odredbama, rokovima i uslovima u ovom Pismu ponude i prihvatanja. (U daljem tekstu: LOA)

Ovaj LOA se odnosi na sisteme vojnih skloništa, operacije na terenu (nastavak na strani 2)

Procijenjena vrijednost: \$13,620,766

Početni depozit: \$13,620,766

Uslovi prodaje:

FMS kredit (bez otplate) Dopunski akt o dodatnim izdvajanjima za Ukrajinu (AUSAA) ~~\$13,620,766.00~~ <sup>\$10,245,420</sup>

**13 Dec 2024**

**i FMS (bez otplate) Fond protiv uticaja Rusije (CRIF) \$ 3,375,346**

Ova ponuda ističe ~~21. oktobra 2024.~~ Osim ako naručilac ne uputi zahtjev za produženje i ne bude odobreno od strane USG, ponuda će prestati da važi na datum isteka.

Ovaj LOA se sastoji od stranica 1 do 21.

Ispod potpisani su ovlašćeni predstavnici svojih vlada i ovim nude i prihvataju, ovaj

LOA:

<u>IA pregledan/odobren</u>	<u>20. avgust 2024.</u>	_____	_____
SAD potpis	Datum	Potpis kupca	Datum

\_\_\_\_\_  
Ime/kucanim slovima, pozicija

Komanda za bezbjednosnu pomoć američke vojske, Redstone Arsenal,

AL 35898

Agencija za implementaciju

\_\_\_\_\_  
Agencija

DSCA pregledao/odobrio

DSCA

26. avgusta 2024.

Datum

Informacije koje će dostaviti naručilac:

Oznaka za Šifru\_\_\_\_, Šifru špeditera\_\_\_\_, Šifru Agencije za nabavku naručioca\_\_\_\_,

Naziv i adresa platnog biroa naručioca:

\_\_\_\_\_

Ponude za kupca: (I,OR) od 7. decembra 2023. i imejla USASAC-a od 7. avgusta 2024.  
Opis datog: Pomoćna oprema: sistemi za spavanje po hladnom vremenu i kompleti prve pomoći.

Stavke koje treba isporučiti (procijenjeni su troškovi i mjeseci isporuke)

(1) Artikal Broj	(2) Opis/Stanje	(3) Količina Jedinica izdavanja	(4) Cijene a) Jedinica	b) Ukupno	(5) SC/MOS/ TA	(6) Ofr Rel C'de	(7) Del Trm C'de
001 J7P 549Z000PREFAB (N)(N)(R)(XIII) K OTHER PREFAB+PORTABLESTRUCTURES				<u>\$12,249,713</u> (Ukupno)			
	(Napomena (c) 1, 8, 9)						
a.	Šatori tipa Aljaska	1 KT	\$12,249,712.51	\$12,249,713	P(6-8) TAN Apr 2025	X	7
002 NOO 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) XX K TRAINING				\$323,900	P(-) TAN	X	0
	Obuka za šatore tipa Aljaska				April 2025 - Jun 2025		
	Putovanje USG izvan kontinenta USA ili ugovorenog U.S osoblja je uključeno (Napomena (c) 2, 8)						
003 MIF 0205000TECHIA (N)(N)(R)(-) XX K OSTALA TEHNIČKA POMOĆ				\$42,713 TAN	S(-) Jan 2025 - Dec 2025	X	0
	PEO CS&CSS Tehnička pomoć.						
	Putovanja USG izvan kontinenta USA ili ugovorenog U.S.osoblja je uključeno (Napomena (s) 3)						
004 KIA 9KIA00CLTEXIE (N)(N)(R)(X) U ODJEĆA, TEKSTIL I POJEDINAČNA OPREMA				<u>\$132,500</u> (Ukupno)			
	(Napomena(c) 4)						
a.	8465-01-574-3998 Vreća za spavanje (Standardna)	250 EA	\$140.00	\$35,000	S (6-12) TAN	X	7
b.	8465-01-574_4004 Vreća za spavanje (Duga)	50 EA	\$150.00	\$7,500	S(6-12) TAN	X	7
c.	8465-01-608-7507 Vreća za spavanje sa torbom	300 EA	\$120	\$36,000	S(6-12) TAN	X	7
d)	8465-01-574-4005 Vreća za spavanje sa prekrivačem	300 EA	\$180	\$54,000 TAN	S(6-12)	X	7
005 K2Z 9K2Z00DENTNED N(N)(R)(XIII)				<u>\$45,222</u>			

(Napomena (c) 5)

(1) Artikal Broj	(2) Opis/Stanje	(3) Količina Jedinica izdavanja	(4) Cijene a) Jedinica	(5) SC/MOS/ TA b) Ukupno	(6) Of- Rel Cde	(7) Del Trm Cde
a.6545-01-530-0929 Napredni set za prvu pomoć (IFAK)		600 KT	75.37\$	\$45.222	S(3-6) TAN	7

**Rezime procijenjenih troškova:**

(8) Neto procijenjena	\$12.794.048
(9) Pakovanje, obezbjeđivanje za transport i rukovanje	so
(10) Administrativna taksa	\$409.410
(11) Transport	\$417.308
(12) Ostalo	so
(13) Ukupna procijenjena cijena	\$13.620.766

**Da bi pomoglo u fiskalnom planiranju, USG obezbjeđuje sljedeće predviđene troškove ovog LOA:**  
**PREDVIDENI RASPORED PLAĆANJA**

<u>Datum plaćanja</u>	<u>Kvartalno</u>	<u>Kumulativno</u>
Početni depozit	\$13.620.766	\$13.620.766

Objašnjenje za akronime i kodove, kao i finansijske informacije, može se naći u „Informacijama o Pismu ponude i prihvatanja“.

**Distribucija potpisanih kopija:**

1. Nakon prihvatanja, kupac treba da vrati jednu potpisanu kopiju ovog LOA računovodstvenoj i finansijskoj službi  
 - Indianapolis ATTN: bezbjednosna podrška, računovodstvo, DFAS-JAX/IN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249- 0230. Istovremeno, bankovni transfer početnog depozita ili iznosa dospjelog uz prihvatanje ovog dokumenta LOA (ako je potrebno) treba da se izvrši na ABA #021030004, Trezor SAD, Njujork. Kod lokacije agencije: 00003801. Agencija DFAS-JAX/IN korisnika, na kojoj je prikazano „MJ -B-UBG, uplata iz Crne Gore“; ili ček za početni depozit, koji se plaća američkom Trezoru, koji se šalje poštom Službi za finansije i računovodstvo odbrane, ATTN: transfer- isplata -FMS Obrada Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249, prikazuje „MJ-B-UBG, uplata iz Crne Gore“. Poželjan je bankovni transfer.

2. Jedan potpisani primjerak treba da se vrati Ministarstvu odbrane, Komandantu U.S. Vojnoj komandi bezbjednosne pomoći, ATTN: AMSAC-REA, 4402 Martin Road, Redstone Arsenal, AL 35898-5000.

**Napomena 1. Red br. 001 - ŠATORI TIP A ALJASKA.**

Red br. 001 nudi šatore tipa Aljaska, 1 KT.

BROJ PARTIJE	OPIS PARTIJE	KOLIČINA
AKS-BI291-1	ALJASKA 100 PAX LSA; 50HZ; ZELEN	PO 2
AKS-BI284-1	ALJASKA 150 PAX BAZNI LOGOR sa MALIM TAKTIČKIM OPERATIVNIM CENTROM (STOC); 50HZ; ZELEN	PO 2
AKS-BJ863-1	ALJASKA 200 PAX LSA; 50HZ; ZELEN	PO 1
AKS-BA259-1	ALJASKA UN NIVO 1 MEDICINSKI OBJEKAT; 50HZ; ZELEN	PO 1

Svaki broj dijela uključuje sva skloništa i pomoćnu opremu koja se traži na listi stavki CG.

Prilog #1 Spisak rezervnih djelove i alata koji su obezbijeđeni prema sljedećem:

2x100 Pax LSAs

Komplet rezervnih djelova generatora - AKS-BG456

ECU rezervni set - AKS-AH800

2x150 MC Poboľjšano malim TOC-om

Kompleti rezervnih djelova generatora za generator p/ NS - AKS-BJ841 & AKS-BJ842

Komplet rezervnih djelova ECU - AKS-AH800

200 Pax LSA

Komplet rezervnih djelova za generator - AKS-BI363

Komplet rezervnih djelova ECU - AKS-AH800

Medicinski objekat UN nivoa I

Komplet rezervnih djelova generatora - AKS-BA257

ECU rezervni komplet - AKS-AI051

Rezervni set za poravku za šatore tipa Aljaska AKS-AA0039

Centar fonda je A5XDY.

**Napomena 2. Red br. 002 - OBUKA I INSTALACIJA.**

Red br. 002 obezbjeđuje OCONUS instalaciju i obuku za šatore tipa Aljaska.

Red br. 002 uključuje:

- Usluga obuke Aljaska 100 PAX (PN AK-TSBI291/ME) - Uslugu instaliranja i obuke će sprovoditi dva (2) stručna lica za predmetna pitanja u trajanju od ukupno 12 dana.

- Usluga obuke Aljaska 150 PAX (PN AK-TSBI284/ME) - Uslugu instaliranja i obuke će sprovoditi dva (2) stručna lica za predmetna pitanja u trajanju od ukupno 20 dana.

- Usluga obuke za Aljaska 200 PAX (PN AK-TSBJ863/ME) - Uslugu instaliranja i obuke treba da izvrše dva (2) stručna lica za predmetna pitanja u trajanju od ukupno 12 dana.

- Usluga obuke UNLI MFH za Aljasku (PN AK-TSBA259/ME) - Uslugu instaliranja i obuke će sprovoditi dva (2) stručna lica za predmetna pitanja u trajanju od ukupno sedam (7) dana.

Centar fonda je A5XDI.

**Napomena 3. Red br. 003 - TEHNIČKA POMOĆ.**

Red br.003 pruža PEO CS&CSS tehničku pomoć.

Troškovi uključuju proporcionalni dio troškova podrške za kontrolu osiguranja kvaliteta i kvaliteta upravljanja proizvodom. PEO CS&CSS će pružiti podršku za rješavanje neslaganja u porudžbini između kupaca/prodavaca, obezbijediti kontrolu obezbjeđivanja kvaliteta, adresirati i/ili riješiti izazove i podržati sastanke FMS klijenata koji su direktno povezani sa FMS ugovorom. Ova serija uključuje troškove za ispitivanje terena, isporuku/podešavanje/obuku PM nadzorno putovanje, jedno (I) putovanje za PMR podršku OCONUS i dvije (2) posjete objektu izvođača uključujući jednu (I) posjetu za kontrolu materijala.

Centar fonda je A5XDI

**Napomena 4. Red br.004 - ODJEĆA, TEKSTIL I INDIVIDUALNA OPREMA.**

Red 004 obezbjeđuje po 300 sistema za spavanje po hladnom vremenu.

Uključuje:

Red 004a po 250 vreća za spavanje standardne veličine (NSN 8465-01-574-3998)

Red 004b po 50 vreća za spavanje duge veličine (NSN 8465-01 574-4004)

Red 004c po 300 vreća za spavanje sa torbom(NSN 8465-01-608-7507)

Red 004d po 300 vreća za spavanje sa prekrivačem(NSN 8465-01-574-4005)

**Napomena 5. Red 005 - MEDICINSKI MATERIJAL.**

Red br. 005 predviđa sanitetsko snabdijevanje na sljedeći način:

Red br. 005a obezbjeđuje po šest stotina (600) poboljšanih kompleta prve pomoći, I FAK, univerzalni.

-VOJNI POBOLJŠANI KOMPLET PRVE POMOĆI SASTOJI SE OD SLJEDEĆEG: 8465-01-531-3647 TORBICA, POJEDINAČNA, UNIVERZALNA, 1 EA; 8465-01-531-3147 UMETAK, INDIVIDUALNI KOMPLET PRVE POMOĆI, 1 EA; 6515-01-521-7976 TURNIKET, BORBENA PRIMJENA, 1 EA; 6510-01-460-0849 Zavoj set, ELASTIČNI, 1 EA; 6510-01-503-2117 ZAVOJ, GAZA, 4 IARDS X 4-1/2", 1 RO; 6510-00-926-8883 LJEPLJIVA TRAKA, HIRURŠKA, 2", 1 RO; 6515-001-560-6983 DISAJNA, NAZOFARINGEALNA, STERILNA, 1 EA; 6515-01-519-9161 RUKAVICE, PREGLED PACIJENATA, 4 EA; UNIVERZALNA BOJA TKANINE.

#### **Napomena 6. ZAHTEJEV.**

Vojna komanda SAD za bezbjednosnu pomoć će pripremiti sve zahtjeve za materijal i/ili usluge u ovom pismu. Materijal će biti isporučen prema DOD 4000.25-1 M MILSTRIP (AR 725-50) procedurama i DOD 4000.25-8-M MAPAD. (R11. B)

#### **Napomena 7. PAKOVANJE (TERMIN UKLJUČUJE OČUVANJE PAKOVANJA I DRUGE POSTUPKE KOJI OMOGUĆAVAJU ZAŠTITU MATERIJALU OD OŠTEĆENJA ILI KVARENJA TOKOM TRANZITA I SKLADIŠTENJA)**

Materijalu će biti obezbijedena vojna zaštita i biti upakovana ne manje od vojnog nivoa pakovanja B kao što je definisano u MIL-STD 2073-1. Pakovanje nivoa B pruža zaštitu neophodnu za ispunjavanje umjerenih uslova prilikom isporuke, rukovanja i skladištenja širom svijeta. Paket nivoa B mora, u kombinaciji sa primijenjenom metodom čuvanja, biti u stanju da zaštiti materijal koji nije direktno izložen ekstremnim klimatskim, terenskim ili operativnim uslovima. (P12.2)

#### **Napomena 8. NABAVKA NA DRUGI NAČIN OSIM PUNOG I OTVORENOG KONKURSA.**

Kupac je u pismu od 7. decembra 2023. zatražio da se Odbrambeni sistem Aljaske odredi kao glavni ugovarač za stavke(e) u redovima 001 i 002 ovog pisma ponude i prihvatanja. Ova napomena je potvrda da je kupac u pisanoj formi zatražio konkretni izvor i da je Ministarstvo odbrane prihvatilo zahtjev.

#### **Napomena 9. POMOĆNI DJELOVI OPREME/REZERVE.**

Oprema koja se nudi u redu br.001 je oprema koju američka vojska ne koristi. Oprema i početna podrška, rezervni motori, rezervni djelovi, prateća oprema i obuka biće 100 odsto obezbijedeni od strane izvođača. (C10)

#### **Napomena 10. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA .**

Računi za bezbjednosnu pomoć (SAA) podliježu finansijskim revizijama Vlade SAD u skladu sa odredbama o reviziji Zakona o rukovodećim finansijskim službenicima (CFO) Akt od 1990. (P. L. 101-576), sa izmjenama i dopunama, Zakon o reformi državnog upravljanja (GMRA) iz 1994. (P. L. 103-356) i Federalni zakon o poboljšanju finansijskog upravljanja iz 1996. (P. L.104-208)

svojih zaliha i resursa, ili će ih nabaviti pod uslovima i odredbama u skladu sa propisima i procedurama Ministarstva odbrane 104-208). Prema odjeljku 1.2 Standardnih uslova i odredbi Pisma o ponudi i prihvatanju (LOA), Vlada SAD će dostaviti artikle iz pisma. Ove procedure uključuju interne revizije koje će biti obavljene za sve SAA. Sve transakcije povezane sa ovim LOA mogu biti revidirane i pregledane od strane nezavisnog javnog računovode. Naslov 10 Kodeksa Sjedinjenih Država Odjeljak U.S. C. 130c štiti povjerljive informacije o prodaji u inostranstvu od javnog širenja.

**Napomena 11. LEAHI ZABRANA ZA INOSTRANO VOJNO FINANSIRANJE I SLUČAJEVI PREKORAČENJA U ODNOSU NA ODBRAMBENE ARTIKLE**

Država korisnica je saglasna da, osim ako prethodno nije dobijena saglasnost od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država, zemlja korisnica neće pružati dalje nikakvu pomoć koju su joj Sjedinjene Američke Države obezbijedile u skladu sa ovim LOA bilo kojoj jedinici bezbjednosnih snaga Korisnika Država koju je Vlada Sjedinjenih Američkih Država identifikovala zemlji korisnici diplomatskim kanalima kao zabranjenu da prima takvu pomoć prema članu 620M Zakona o stranoj pomoći iz 1961. godine, takođe poznatom kao Leahy zakon.

**Napomena 12. IZMJENE ODBRAMBENIH SAD ARTIKALA**

Pored zahtjeva Standardnog uslova 2.5, Kupac se slaže da neće modifikovati nijedan odbrambeni proizvod u ovom slučaju u odnosu na njegovu originalnu konfiguraciju na mjestu isporuke, i da ga neće koristiti drugačije osim kako je prvobitno predviđeno ili na drugoj platformi ili sistemu, osim ako se modifikacija ne izvrši preko FMS slučaja ili ukoliko je Vlada SAD izdala pisanu saglasnost za takvu izmjenu ili način korišćenja. U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno kontaktirajte Politički Vojni Biro Tim za transfer treće strane Ministarstva spoljnih poslova na [FM\\_RSAT-TPT@state.gov](mailto:FM_RSAT-TPT@state.gov).

**Napomena 13. NEPONAVLJAJUĆI TROŠKOVI NE VAŽE - FMS.**

Neponavljajući troškovi se ne primjenjuju.

**Napomena 14. ZAŠTITA OSOBLJA I POVEZANI TROŠKOVI .**

**1. Pasoši, vize, licence i dozvole.**

a. Procjene troškova i isporuke od strane Vlade SAD i/ili izvođača Vlade SAD ovdje predviđaju da će kupac, u okviru svojih zakona, obezbijediti blagovremeno izdavanje radnih, ulaznih ili izlaznih viza; radne, vozačke dozvole, boravišne ili putne dozvole u zemlji; i sve druge odgovarajuće licence ili dozvole koje se zahtijevaju od osoblja, uključujući izdržavana lica, da izvrši ovu aktivnost.

b. Vlada Sjedinjenih Američkih Država i/ili izvođači Vlade SAD biće odgovorni za blagovremeno i potpuno podnošenje neophodnih informacija i obrazaca direktno odgovarajućoj agenciji za kupce za tražene pasoše, vize, licence ili dozvole. Vlada Sjedinjenih Država i/ili izvođači radova Vlade SAD biće odgovorni za sponzorstvo svojih zaposlenih i njihovih zavisnih lica i obrađivače navedene dozvole direktno sa odgovarajućom agencijom za kupce.

2. Pristup. Troškovi i rasporedi isporuke od strane Vlade Sjedinjenih Država i/ili izvođača Vlade SAD-a ovdje predviđaju da će američko osoblje u zemlji imati, bez ikakvih troškova, ovlašten pristup svim podacima, planovima, izvještajima ili drugim informacijama i svim postojećim i predloženim kancelarijama, lokacijama i oblastima unutar zemlje koliko je potrebno za postizanje ovog izvođenja..

3. Izvoz podataka. Od osoblja Vlade SAD i/ili od zaposlenih u Vladi SAD neće se zahtijevati niti se očekuje da isporuče kupcu, niti bilo kom licu ili entitetu koji nije državljanin SAD, bilo koje tehničke podatke proizvedene ili korišćene u skladu sa ovim LOA dok se kupcu ne dostavi jasan dokaz da je takvu isporuku podataka (1) odobrio Stejt department SAD u skladu sa Uredbom o međunarodnom prometu oružja, ili (2) nije potrebno odobrenje.

4. Porezi, dažbine i naknade za poslovanje. Vlada SAD i/ili izvođači SAD Vlade Kpji ugovaraju sa državnim ugovaračima koji implementiraju ovaj LOA će uključivati klauzulu pod naslovom „Ugovori o porezima u inostranstvu sa fiksnom cijenom (februar 2013.)“ koja je navedena u Federalnoj Regulativi o nabavci (U daljem tekstu: FAR) pododjeljak 52.229-6 i/ili klauzula pod naslovom "Ugovori o porezima i nadoknadi troškova (mart 1990)" koja je navedena u FAR pododjeljku 52.229-8 u zavisnosti od planova nabavke; stoga, procjene cijene i isporuke u okviru ovog LOA predviđaju sljedeće:

a. Imovina, materijal, oprema, namještaj za domaćinstvo, uređaji i zalihe uvezene u zemlju od strane Vlade SAD i/ili izvođača radova Vlade SAD isključivo za upotrebu u podršci Vladi SAD i/ili izvođačima Vlade SAD i njenom osoblju i poslati i označeni prema potrebi ili koje odobri Vlada SAD biće oslobođeni uvoznih i izvoznih dažbina, poreza, licenci, akciza, i svih drugih dažbina koje se mogu identifikovati. Vlada SAD i/ili Ugovarač Vlade SAD će održavati sistem kontrole inventara i računovodstva koji je adekvatan da odražava korišćenje i raspolaganje cjelokupnom imovinom u vlasništvu Vlade SAD i/ili izvođača koja je ušla u zemlju bez carine prema ovom LOA.

b. Kupac, njegove agencije i političke jedinice neće naplaćivati nikakve poreze ili naknade (uključujući poreze na prihode ili imovinu pojedinaca ili preduzeća, carine i uvozne dažbine, ili druge poreze na lične kućne stvari zaposlenih, zalihe i lične stvari uvezene u zemlju za lične potrebe korišćenje) na vladu SAD i/ili izvođača radova Vlade SAD, njene zaposlene ili osobe koje zavise od navedenih zaposlenih.

c. Ako bilo koja naknada pod 4.a. ili 4.b. koje nameće kupac, troškovi koje na taj način pretrpe Vlada SAD i/ili ugovarač Vlade SAD će biti nadoknađeni Vladi SAD i/ili izvođaču Vlade SAD po trošku, uključujući primjenljive režijske, opšte i administrativne troškove, ali isključujući profit, uzet iz nacionalnih sredstava koja će obezbijediti kupac po ovom LOA.

5. Sigurnost. Procjene cijene i isporuke Vlade SAD procjene cijene i isporuke predviđaju da će kupac obezbijediti adekvatnu sigurnost za zaštitu osoblja i imovine koja je povezana sa ovim LOA i koja se nalazi u vojnim bazama, instalacijama ili drugim određenim mjestima izvođenja radova kupca.

#### **Napomena 15. SPORAZUM O STATUSU SILA (SOFA).**

Vojno i civilno osoblje američke vlade prisutno na teritoriji Crna Gora u svrhu sprovođenja ovog LOA ima sva prava, privilegije i imunitete date Ugovorom o pristupu i korišćenju vojne infrastrukture u Crnoj Gori u pogledu statusa svojih snaga od 1. maja 2007. godine i svih povezanih implementacionih sporazuma.

#### **Napomena 16. TRANSPORTNE USLUGE PREKO DTS.**

1. Vlada SAD je saglasna da obezbijedi usluge transporta za proizvode identifikovane u ovom LOA do mjesta isporuke. Imovina kupca će se transportovati na rizik kupca.
2. Kupac će prihvatiti spisak isporuke američke vlade kao osnovu za fakturisanje i dokaz o isporuci.
3. Kupac će prihvatiti odgovornost za carinjenje materijala preko svoje carine na mjestu iskrcavanja (U daljem tekstu: POD) i za kretanje materijala od svog POD do krajnjeg odredišta u zemlji.
4. Kupac će imenovati propisno ovlašćenog službenika koji će prihvatiti i potpisati materijal na POD-u i dostaviti poruku o rezultatu i izvještaj.
5. Kupac će nadoknaditi nadoknaditi gubitke u materijalu koji Vlada SAD u stvari ne nadoknadi od nezavisnog prevoznika ili rukovaoca, uključujući slučajeve kada je Vlada SAD samoosigurana.
6. Kupac će samoosigurati takve pošiljke ili će dobiti komercijalno osiguranje bez ikakvog prava subrogacije bilo kakvog potraživanja protiv SAD.
7. U.S.Vlada će pomoći kupcu u obradi svih zahtjeva koji mogu nastati u vezi sa izgubljenim ili oštećenim pošiljkama, na isti način na koji obrađuje zahtjeve za materijal u vlasništvu vlade SAD. Naplata prihoda, ako ih ima, po osnovu odobrenih potraživanja biće pripisana na račun kupca.
8. Ako kupac predlaže da preuzme isporuku i čuvanje klasifikovanog materijala u SAD i da koristi sopstvene objekte i transport za dalju otpremu na svoju teritoriju, potreban je Plan transporta. Transportni plan razvija odsjek Ministarstva odbrane koja priprema LOA u koordinaciji sa vladom koja vrši nabavku kao što je navedeno u Priručniku za upravljanje sigurnosnom pomoći, Poglavlje 3. Kupac može dobiti pomoć u razvoju transportnog plana od svog ovlašćenog špeditera. Dalje, kupac će obavijestiti Agenciju za implementaciju o svim promjenama u transportnom planu. Agencija za implementaciju koja inicira FMS transakciju će imenovati službenike za bezbjednost koji su ovlašćeni da procijene transportni plan kako bi utvrdili da li plan na adekvatan način obezbjeđuje zaštitu najvišeg nivoa povjerljivog materijala koji je uključen. Kupac će biti obaviješten o odobrenju ili neodobravanju plana i svim izmjenama. Ako se ne odobri, kupac će biti obaviješten o razlogu neodobravanja i, kada je to moguće, promjenama koje bi bile prihvatljive za Vladu SAD. Kao alternativu, američka vlada će isporučiti klasifikovani materijal preko Odbrambenog transportnog sistema

#### **Napomena 17. ZATVARANJE SLUČAJA (ACCP).**

Procijenjeni datum zatvaranja je 24 mjeseci nakon datuma planirane konačne isporuke ili izvršenja usluge, ili 36 mjeseci za slučajeve obuke.

**Napomena 18. VREMENSKA OGRANIČENJA IZVEŠTAJA O NESKLADENOSTI NABAVKE (U DALJEM TEKSTU: SDR) .**

U skladu sa paragrafom 5.4 Standardnih uslova i odredbi u vezi sa izvještajima o neskladu u snabdijevanju (SDR), kupac je saglasan da prijavi pogrešno usmjerene ili neporučene pošiljke. Kupac se dalje slaže da prijavi takve pošiljke koje sadrže predmete koji su identifikovani kao klasifikovani/osjetljivi materijali, i/ili oružje, djelovi oružja ili eksploziv, u roku od 24 sata od momenta kada se primijeti, bez obzira na vrijednost u dolarima, za uputstva o uklanjanju od strane Vlade SAD. Kupac je saglasan da ih isporuči povjerljivi/osjetljivi materijal i/ili oružje, djelovi oružja ili eksploziv u roku od 30 dana od uputstava Vlade SAD za takav povratak. Za sve ostale artikle, kupac je saglasan da pošalje neusaglašene artikle u roku od 180 dana od prijema uputstva Vlade SAD za takav povratak. Kada je to prikladno, američka vlada može uputiti brzi povratak primjerka neusklađenih artikala prije nego što izda dalje uputstvo.

**Napomena 19. ZAKON O OTPREMANJU TERETA**

Svi predmeti prenijeti u skladu sa odjeljkom 516 FAA ili nabavljeni inostranom vojnom prodajom (FMS) kreditom (nepovratnim) ili FMS kreditom (povratnim) koji se prevoze preko okeanskih prevoznika moraju biti u skladu sa američkim Zakonom o preferencijama tereta. Zemlje primaoci moraju da koriste brodove pod američkom zastavom za isporuku cjelokupnog materijala FAA Odjeljka 516 ili materijala kupljenog FMS kreditom (nepovratnim) ili FMS kreditom (povratnim) osim ako Pomorska uprava (U daljem tekstu:MARAD) ne odobri odricanje od nedostupnosti ili DSCA odobri opšte ili bezbjednosno odricanje. MARAD će pomoći u radu sa zemljom primaocem kako bi se utvrdila dostupnost američkih plovila od luke otpreme do luke isporuke u zemlji primaocu. MARAD može predložiti opcije isporuke, koristeći isključivo američku zastavu ili u saradnji sa stranim prevoznikom zastave za dio rute. Pored toga, MARAD će pomoći u praćenju usklađenosti sa američkim Zakonom o preferencijama tereta.

**Napomena 20.DODATNA NAKNADA ZA USLUGE ADMINISTRACIJE UGOVORA (U daljem tekstu: CAS)**

Za sve redove u ovom LOA dokumentu sa izvorom snabdijevanja 'X' ili 'P', Primjenjuje se stopa doplate za CAS: za Ugovor MJ-B-UBG Strana 11 of 21 Administracija 0,45%; za osiguranje i inspekciju kvaliteta 0,45%; i za Ugovor Revizija, 0,10%. CAS je primenjen samo na dio „X “ - kodiranih stavki porudžbina.

**Napomena 21. DODATNE NAKNADE.**

Naknada za transport se primjenjuje na stavke u redovima 001, 004 i 005.

**Napomena 22. ADMINISTRATIVNA NAKNADA.**

Administrativna nadoknada od 3,2% je primijenjena na redove (e) 001-005.

## PISMO PONUDE I STANDARDNI USLOVI I ODREDBE

### Odjeljak

- 1 Uslovi - Obaveze USG.
- 2 Uslovi - Opšti ugovori o kupovini
- 3 Obeštećenje i preuzimanje rizika
- 4 Finansijski uslovi i odredbe
- 5 Odredbe o transportu i neusklađenosti
- 6 Garancije
- 7 Rješavanje sporova

#### 1 Uslovi - Obaveze USG

1.1. Osim ako nije drugačije navedeno, stavke će biti one koje su standardne bez obzira na marku ili model.

1.2. USG će isporučiti artikle iz svojih zaliha i resursa, ili će ih nabaviti pod uslovima i odredbama u skladu sa propisima i procedurama Ministarstva odbrane. Kada vrši nabavku za Naručioca, Ministarstva odbrane će, generalno, koristiti iste ugovorne klauzule, istu administraciju ugovora i iste procedure inspekcije kvaliteta i revizije koje bi se koristile u nabavci za sebe; osim ako kupac ne zahtijeva drugačije i kako je dogovoreno od strane Ministarstva odbrane i navedeno u ovom LOA. Osim ako kupac nije zahtijevao, u pisanoj formi, da se odredi jedini izvođač radova, a ovaj LOA odražava prihvatanje takvog imenovanja od Ministarstva odbrane, kupac razumije da je izbor izvora izvođača za ispunjavanje zahtjeva odgovornost USG, koji će izabrati izvođač je na istoj osnovi koristio za odabir izvođača za potrebe USG. Dalje, Kupac se slaže da je Ministarstvo odbrane SAD-a isključivo odgovorno za pregovore o uslovima i odredbama ugovora neophodnih za ispunjavanje zahtjeva iz ovog LOA.

1.3. USG može da ugradi zaštitu protiv neovlašćenog otvaranja (U daljem tekstu: AT) u sisteme oružja i komponente koje sadrže ključne informacije o programu. AT zaštita neće uticati na operacije, održavanje ili logistiku pod uslovom da se poštuju svi uslovi navedeni u tehničkoj dokumentaciji sistema.

1.4. Američka vlada će učiniti sve što može da obezbijedi artikle za iznos u dolarima i u okviru navedene dostupnosti.

1.5. 1.5 Pod nepredviđenim i neizbježnim okolnostima, kada to zahtijevaju nacionalni interesi Sjedinjenih Država, USG zadržava pravo da otkáže ili suspenduje cio ili dio ovog LOA u bilo kom trenutku prije isporuke odbrambenih artikala ili obavljanja odbrambenih usluga. USG će biti odgovoran za troškove raskida svojih dobavljača koji su rezultat otkazivanja ili suspenzije prema ovom odjeljku. Raskid ugovora od strane USG sa svojim dobavljačima, druge radnje koje se odnose na takve ugovore, ili prestanak isporuka ili obavljanja odbrambenih usluga ne treba se tumačiti kao otkazivanje ili suspenzija samog ovog LOA prema ovom odjeljku.

1.6. Osoblje SAD koje obavlja odbrambene usluge prema ovom LOA neće obavljati dužnosti borbene prirode, uključujući dužnosti koje se odnose na obuku i savjetovanje koje mogu da angažuju američko osoblje u borbenim aktivnostima van SAD, u vezi sa obavljanjem ovih odbrambenih usluga.

1.7. Dodjeljivanje ili zapošljavanje američkog osoblja za sprovođenje ovog LOA od strane USG neće uzeti u obzir rasu, vjeru, nacionalno porijeklo ili pol.

1.8. Osim ako nije drugačije naznačeno, ovaj LOA može biti dostupan za javnu inspekciju u skladu sa nacionalnom bezbjednošću Sjedinjenih Država.

## 2 Uslovi - Opšti ugovori o kupovini

2.1. Kupac može otkazati ovaj LOA ili izbrisati artikle u bilo kom trenutku prije isporuke odbrambenih artikala ili obavljanja usluga odbrane. Kupac je odgovoran za sve troškove koji proizilaze iz otkazivanja prema ovom odjeljku.

2.2. Kupac ima na umu svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i zakonu o ljudskim pravima. Kupac je saglasan, osim ako se drugačije pismeno dogovore kupac i USG-a, da koristi odbrambene artikle koji se prodaju, a navedeni su ispod:

2.2.1 za unutrašnju bezbjednost:

2.2.2 za legitimnu samoodbranu;

2.2.3 za sprečavanje ili ometanje širenja oružja za masovno uništenje i sredstava za isporuku tog oružja;

2.2.4 da dozvole kupcu da učestvuje u regionalnim ili kolektivnim aranžmanima ili mjerama u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, ili na drugi način dozvoliti kupcu da učestvuje u kolektivnim mjerama koje zahtijevaju Ujedinjene nacije u cilju održavanja ili obnavljanja međunarodnog mira i bezbjednost; ili

2.2.5 u cilju omogućavanja stranim vojnim snagama u manje razvijenim zemljama da rade od javnog značaja i da se angažuju u drugim aktivnostima koje pomažu društvenom i ekonomskom razvoju.

2.2.6 za svrhe navedene u bilo kom Ugovoru o uzajamnoj pomoći u sistemu odbrane između SAD i kupca; ili,

2.2.7 za svrhe navedene u bilo kom drugom bilateralnom ili regionalnom odbrambenom sporazumu u kojem su i SAD i kupac strane.

2.3 Kupac se slaže da USG zadržava pravo da provjerava izvještaje da su odbrambeni artikli i usluge korišćeni u svrhe koje nisu odobrene ili za upotrebu bez saglasnosti USG.

2.4 Kupac neće prenijeti vlasništvo ili posjedovanje odbrambenih artikala, komponenti i pratećeg pomoćnog materijala, povezane obuke ili drugih usluga odbrane

(uključujući planove, specifikacije ili informacije) ili tehnologiju dostavljenu u skladu sa ovim LOA svakom ko nije službenik, zaposleni ili agent kupca

(osim transportnih agencija) ili USG-a, i neće koristiti ili dozvoliti njihovu upotrebu u druge svrhe osim onih koje su ovlašćene, osim ako prethodno nije dobijena pismena saglasnost USG-a. Kupac će obezbijediti, svim sredstvima koja su mu dostupna, poštovanje vlasničkih prava na bilo koju stavku i sve planove, specifikacije ili informacije, bilo da su patentirane ili ne. Kupac je takođe saglasan da ponuđeni odbrambeni artikli neće biti prenijeti na Kipar ili na drugi način korišćeni za dalje razdvajanje ili podjelu Kipra, i upoznat je da se od Kongresa SAD zahtijeva da bude obaviješten o svim značajnim dokazima da su odbrambeni artikli prodati u ovom LOA korišćeni na način koji nije u skladu sa ovom odredbom.

2.5 Kupac se slaže da neće preusmjeravati artikle i usluge primljene u skladu sa ovim LOA-om za ciljeve ili svrhe koje nisu one za koje je obezbijeđen, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju upotrebu koja bi mogla da doprinese nabavci, dizajnu, razvoju ili proizvodnji „projektila“, kako je definisano u odjeljku 74 Zakona o kontroli izvoza oružja (AECA) (22 U.S.C. 2797c). Stavke će se koristiti samo u navedene svrhe i takva upotreba neće biti modifikovana niti će se stavke modifikovati ili replicirati bez prethodne saglasnosti USG; ni stavke ni replike ni njihovi derivati neće biti ponovo prenijeti bez saglasnosti USG. USG ima pravo da preduzme mjere prema članu 73(a) AECA (22 U.S.C. 2797b(a)) u slučaju bilo kakvog izvoza ili transfera bilo koje opreme ili tehnologije Režima kontrole raketne tehnologije (MTCR) koja doprinosi nabavci, projektovanje, razvoj ili proizvodnja projektila u zemlji koja nije pristalica MTCR-a.

2.6 Kupac će održavati bezbjednost takvog artikla ili usluge i obezbijediti suštinski isti stepen bezbjednosne zaštite koji tom artiklu ili usluzi pruža Vlada Sjedinjenih Država. U mjeri u kojoj USG može da klasifikuje stavke, uključujući planove, dizajne, specifikacije, tehničke podatke ili informacije u vezi sa ovim LOA-om iz bezbjednosnih razloga, kupac potvrđuje da će zadržati sličnu klasifikaciju i primijeniti mjere neophodne da očuvaju takvu sigurnost, ekvivalentnu onima koje koristi USG i srazmjerno bezbjednosnim sporazumima između USG i kupca. Ako takvi ugovori o bezbjednosti ne postoje, kupac potvrđuje da će klasifikovani predmeti biti dostavljeni samo onim pojedincima koji imaju odgovarajuću bezbjednosnu provjeru i posebnu potrebu da znaju kako bi mogli da sprovedu LOA program i da će blagovremeno i u potpunosti obavijestiti USG bilo kakvog kompromisa ili mogućeg kompromisa povjerljivog materijala ili informacija SAD dostavljenih u skladu sa ovim LOA. Naručilac dalje potvrđuje da ako klasifikovani predmet u SAD treba da bude isporučen njegovom izvođaču u skladu sa ovim LOA: (a) predmet će biti razmijenjen preko zvaničnih vladinih kanala, (b) navedenom izvođaču će biti odobreno bezbjednosno odobrenje objekta od strane naručioca na nivou najmanje jednakom nivou klasifikacije uključenih informacija u SAD, (c) svo osoblje izvođača radova kojem je potreban pristup takvim stavkama će biti odobreno do odgovarajućeg nivoa od strane naručioca, i (d) Kupac je takođe odgovoran za sprovođenje mjera obezbjeđenja dok je stvar u posjedu izvođača. Ako se za otpremu koristi komercijalni transportni agent, kupac potvrđuje da je taj agent odobren na odgovarajućem nivou za rukovanje klasifikovanim artiklima. Ove mjere će se održavati tokom perioda tokom kojeg USG može zadržati takvu klasifikaciju. USG će učiniti sve što može da obavijesti kupca ako se klasifikacija promijeni.

2.7 U skladu sa članom 505 Zakona o stranoj pomoći iz 1961. godine, sa izmjenama i dopunama (FAA) (22 U.S.C. 2314), i članom 40A AECA (22 U.S.C. 2785), USG će, na zahtjev, imati dozvolu da sprovodi nadgledanje krajnje upotrebe (U daljem tekstu: EUM) i verifikaciju u pogledu upotrebe, prenosa i bezbjednosti svih odbrambenih artikala i odbrambenih usluga prenijetih u skladu sa ovim LOA. Kupac je saglasan da dozvoli zakazane inspekcije ili fizičke inventare na zahtjev USG, osim kada drugi načini EUM verifikacije budu međusobno dogovoreni. Na zahtjev, evidencija o inventaru i odgovornosti koju vodi kupac biće stavljena na raspolaganje osoblju SAD koje sprovodi EUM verifikaciju.

2.8 Svaki ugovor o izmjeni je striktno između kupca i američkog odbrambenog izvođača. Vlada SAD ne može biti strana u bilo kakvom ugovoru o izmjeni koji bi mogao da zahtijeva kupac u vezi sa prodajom izvršenom u ovom LOA. USG ne preuzima nikakvu obavezu da vrši administraciju ili zadovolji bilo kakve zahtjeve za kompenzaciju ili snosi bilo koje povezane troškove. Ako korisnik FMS-a želi da dobije informacije u vezi sa kompenzacionim troškovima, korisnik FMS-a treba da zatraži informacije direktno od izvođača odbrane u SAD. Indirektni troškovi kompenzacije mogu se smatrati validnim bez dalje analize u skladu sa Dodatkom Uredbi o nabavci savezne odbrane. Iako kompenzacije, kao što je definisano u Dodatku regulative o nabavci savezne odbrane, nisu u okviru ugovora Ministarstva odbrane koji su sklopljeni da bi se ispunili zahtjevi ovog LOA, troškovi kompenzacije mogu biti nadoknađeni kroz takve ugovore.

### 3 Obeštećenje i preuzimanje rizika

3.1 Kupac je saglasan da će USG nabaviti i isporučiti artikle opisane u ovom LOA-u na neprofitnoj osnovi u korist kupca. Kupac se stoga obavezuje da obešteti i zaštititi USG, njene agente, službenike i zaposlene od bilo kakvog gubitka ili odgovornosti (bilo u vezi sa deliktom ili ugovorom) koji bi mogli nastati u vezi sa ovim LOA zbog:

3.1.1 Povreda ili smrti osoblja kupca ili trećih lica,

3.1.2 Oštećenje ili uništenje (a) imovine Ministarstva odbrane koja je dostavljena kupcu ili dobavljačima posebno za sprovođenje ovog LOA, (b) imovine kupca (uključujući predmete koje je naručilac naručio u skladu sa ovim LOA, prije ili posle prelaska prava svojine na kupca), ili (3) vlasništvo trećih lica, ili

3.1.3 Povreda ili druga povreda prava intelektualne svojine ili tehničkih podataka.

3.2 Podložno izričitim, posebnim ugovornim garancijama dobijenim za kupca, kupac je saglasan da oslobodi ugovarače i podizvođače USG odgovornosti, i da će preuzeti rizik gubitka ili štete za:

3.2.1 Imovinu kupca (uključujući predmete nabavljene u skladu sa ovim LOA, prije ili poslije prelaska prava vlasništva na kupca), i

3.2.2 Imovinu Ministarstva odbrane dostavljena dobavljačima za sprovođenje ovog LOA, u istoj mjeri koju bi USG preuzela za svoju imovinu ako bi za sebe nabavljala artikle koji se nabavljaju.

#### 4 Finansijski uslovi i odredbe

4.1 Cijene artikala koje će se nabaviti biće naplaćene SAD po njihovoj ukupnoj cijeni. Osim ako nije drugačije naznačeno, troškovi artikala koje treba nabaviti, utvrđivanje dostupnosti, raspored plaćanja i projekcije isporuke su procjene zasnovane na najboljim dostupnim podacima. Američka vlada će dati sve od sebe da savjetuje kupca ili njegove ovlašćene predstavnike u odnosu na:

4.1.1 Identifikovana povećanja troškova koja mogu dovesti do ukupnog povećanja procijenjenih troškova preko deset procenata ukupne vrijednosti ovog LOA,

4.1.2 Promjene u rasporedu plaćanja, i

4.1.3 Kašnjenja koja mogu značajno uticati na procijenjene datume isporuke. Ako USG ne obavijesti gore navedeno, neće promijeniti obavezu kupca prema svim pododjeljcima odjeljka 4.4.

4.2 USG će refundirati sve uplate primljene za ovaj LOA za koje se pokaže da premašuju konačne ukupne troškove isporuke i performanse i koje nisu obavezne za pokrivanje zaostalih obaveza po drugim LOA-ima kupca.

4.3 Neuspjeh kupca da izvrši blagovremeno plaćanje u dospjelim iznosima može dovesti do kašnjenja u izvršenju ugovora od strane izvođača, potraživanja ugovarača za povećane troškove, potraživanja ugovarača za raskid odgovornosti zbog kršenja ugovora, potraživanja USG ili ugovarača za troškove skladištenja, ili raskid ugovora od strane USG u skladu sa ovim ili drugim otvorenim LOA kupca o njegovom trošku.

4.4 Kupac je saglasan sa sledećim:

4.4.1 Da plati USG ukupne troškove USG za stavke čak i ako troškovi premašuju iznose procijenjene u ovom LOA.

4.4.2 Da izvrši plaćanje(a) čekom ili bankovnim transferom koji se plaća u američkim dolarima blagajniku Sjedinjenih Država.

4.4.3 Ako Uslovi prodaje navode „Prihvatanje gotovine“, da uz ovaj LOA proslijedite ček ili bankovni transfer u punom iznosu prikazanom kao procijenjeni ukupni trošak, i saglasan je da izvrši dodatnu uplatu(e) nakon obavještenja o povećanju troškova( s) i zahtjev(i) za sredstva za pokrivanje takvog(ih) povećanja(a).

4.4.4 Ako Uslovi prodaje navode da plaćanje bude „Gotovinom prije isporuke“, da plaćate USG-u iznose u vremenskim terminima koje može da odredi USG (uključujući početni depozit) kako bi se ispunili uslovi plaćanja za artikle koji se obezbjeđuju iz sredstava Ministarstva odbrane. Zahtjevi USG za sredstva mogu biti zasnovani na procijenjenim troškovima za pokrivanje predviđenih isporuka artikala. Uplate su potrebne 90 dana prije termina kada Ministarstvo odbrane planira takve isporuke ili snosi takve troškove u ime kupca.

4.4.5 Ako Uslovi prodaje navode plaćanje od strane „Pouzdanog preduzeća“, da plaća USG-u iznose u vremenskim periodima koje može odrediti USG (uključujući početni depozit) kako bi se ispunila plaćanja koja se zahtijevaju prema ugovorima prema kojima se artikli stavljaju na raspolaganje nabavljena, kao i sve štete i troškovi koji mogu nastati raskidom ugovora od strane USG-a zbog otkazivanja ovog LOA od strane kupca. Zahtjevi USG-a za sredstva mogu se zasnivati na procijenjenim zahtjevima za avansnim i plaćanjem unaprijed dobavljačima, procijenjenoj obavezi za raskid, predviđanjima isporuke ili dokazima o konstruktivnoj isporuci, u zavisnosti od slučaja. Uplate su potrebne 90 dana prije vremena kada USG izvrši uplate u ime kupca.

4.4.6 Ako Uslovi prodaje navode strano vojno finansiranje (U daljem tekstu:FMF), Kupac će platiti USG troškove koji mogu biti veći od odobrenog iznosa finansiranja FMF-a.

4.4.7 Ako Uslovi prodaje navode "Plaćanje po isporuci", ti računi mogu biti označeni na datum(e) isporuke artikala, ili prema predviđanjima datumima iste.

4.4.8 Da su zahtjevi za sredstva ili fakturisanje dospjeli i plativi u cjelosti prilikom predstavljanja ili, ako je datum plaćanja naveden u zahtjevu za sredstva ili račun, na datum plaćanja koji je tako naveden, čak i ako taj datum plaćanja nije u skladu sa procijenjenim rasporedom plaćanja, ako postoji, sadržan u ovom LOA. Bez uticaja na obavezu Kupca da izvrši takvu uplatu(e) kada dospije, dokumentaciju u vezi sa avansnim i napretkom plaćanja, procijenjenu obavezu raskida, ili dokaze o konstruktivnoj isporuci ili isporuci u prilog zahtjeva za sredstva ili račune, Ministarstvo odbrane će staviti na raspolaganje kupcu nakon zahtjeva. Kada je to prikladno, kupac može zahtijevati korekciju svih spornih fakturisanih artikala naknadnim podnošenjem izvještaja o neusaglašenosti.

4.4.9 Da plati kamatu na bilo koji neto iznos za koji kasni sa plaćanjem, koji se utvrđuje zbirnim razmatranjem svih otvorenih LOA kupca sa Ministarstvom odbrane. Kamata će se obračunavati na dnevnom nivou. Iznos glavnice zaostalih obaveza biće izračunat kao višak kumulativnih finansijskih zahtjeva kupca nad ukupnim kumulativnim plaćanjima nakon datuma dospijeca tromjesečnog obračuna. Plaćena kamatna stopa biće stopa koja nije niža od stope koju odredi Sekretar trezora uzimajući u obzir trenutni prosječni tržišni prinos na neizmirene kratkoročne obaveze SAD od posljednjeg dana u mjesecu koji prethodi neto neizmirenim obavezama, i obračunava se od datuma neto dugovanja.

4.4.10 Odrediti Agenciju za nabavke i odgovornu kancelariju za plaćanja i adresu na koju će USG podnijeti zahtjeve za sredstva i račune po ovom LOA.

4.4.11 Svi predmeti, oprema, materijali, zalihe, roba ili druga roba kupljena sredstvima pomoći SAD izdvojena i dodijeljena u skladu sa inostranim operacijama, finansiranjem izvoza i sličnim programima aproprijacije podržavaju ovaj LOA, bilo da ih direktno obezbjeđuje USG ili putem ugovora o nabavci ili na neki drugi način u prilog ovom LOA, biće oslobođeni svih poreza na dodatu vrijednost i carina koje nameće zemlja primalac ili cio iznos poreza ili carine mora da nadoknadi kupac. Ovo izuzeće je dodatak bilo kom drugom oslobađanju od poreza koje je obezbijedio kupac putem posebnih sporazuma ili na drugi način.

## 5 Odredbe o transportu i neusklađenosti

5.1 USG se slaže da isporuči i prenese vlasništvo kupcu na dogovorenoj tački isporuke osim ako nije drugačije navedeno u ovom LOA. Što se tiče artikala nabavljenih za prodaju kupcu, to će obično biti u utovarnoj jedinici proizvođača; što se tiče artikala koji se isporučuju iz američkih zaliha, to će obično biti u američkom depou. Artikli će biti upakovani, spakovani ili na drugi način pripremljeni za otpremu prije isteka određenog vremenskog termina. Ako je „Mjesto isporuke“ navedeno drugačije od početne tačke otpreme, američko odjeljenje ili agencija snabdijevач će organizovati transport artikala do ovlašćenog mjesta isporuke kao uslugu koja se može nadoknaditi, ali će prenijeti vlasništvo na početnom mjestu isporuke. USG se odriče svake odgovornosti za štetu ili gubitak stvari nastalih nakon prelaska prava vlasništva, bez obzira na to da li se prevoz vrši uobičajenim prevoznikom ili od strane Odbrambenog transportnog sistema SAD.

5.2 Kupac je saglasan da dostavi uputstva za otpremu koja uključuju oznake za i šifre špeditera na osnovu koda ponude za preuzimanje.

5.3 Kupac je odgovoran za dobijanje osiguranja i carinjenja. Osim za artikle koje izvozi SAD, kupac je odgovoran da obezbijedi da se dozvole za izvoz dobiju prije izvoza odbrambenih artikala SAD. USG ne snosi nikakvu odgovornost ako se izvozne dozvole ne izdaju ili se povuku prije nego što se artikli izvezu.

5.4 Kupac je saglasan da prihvati DD obrasce 645 ili druge dokumente o isporuci kao dokaz da je vlasništvo prošlo i da su artikli isporučeni. Pravo na odbrambene artikle koji se prevoze paketnom poštom prelazi na kupca u trenutku otpreme paketa. Standardni obrazac 364 (Izveštaj o neusklađenosti u snabdijevanju (U daljem tekstu: SDR) će se koristiti za podnošenje zahtjeva USG-u za višak, manjak, štetu, dupli račun, nedostatak artikla, nepravilnu identifikaciju, neodgovarajuću dokumentaciju ili neisporuku odbrambenih artikala i neadekvatnu aktivnost službi odbrane. Naručilac će odmah dostaviti standardni obrazac 364. USG će zabraniti bilo koju tužbu, uključujući tužbu za nedostatak ili neispunjenje, primljenu više od godinu dana nakon isporuke ili više od godinu dana nakon prenošenja prava na odbrambene artikle, šta god nastupi prvo, ili primljeno više od godinu dana nakon završetka predviđenog perioda rada službi odbrane, osim ako USG ne utvrdi da neobične i ubjedljive okolnosti koje uključuju latentne nedostatke opravdavaju razmatranje tužbe. USG će odbiti zahtjeve za neisporuku ili neprimanje cijele partije ako se takvi zahtjevi prime više od godinu dana nakon zakazanog datuma isporuke ili prvobitnog obračuna, šta god je kasnije. Kupac je saglasan da odmah vrati nepodudarne artikle na čuvanje USG-a u skladu sa bilo kojim uputstvima koje daju USG. Kupac može da podnese SDR u svrhu dokumentacije bez obzira na vrijednost u dolarima, ali će samo SDR u vrijednosti od 200 dolara ili više biti pregledani radi moguće kompenzacije bez obzira na vrstu neslaganja. Ova minimalna vrijednost uključuje vrijednost artikla plus sve troškove transporta i rukovanja.

## 6 Garancije

6.1 USG ne garantuje bilo koju od stavki prodatih u skladu sa ovim LOA osim kako je navedeno u odjeljku 6.1.1. Ugovori Ministarstva odbrane uključuju klauzule o garanciji samo na osnovu izuzetka. Na zahtjev kupca, USG će, u vezi sa artiklima koji se nabavljaju, i nakon blagovremenog obavještenja, pokušati da pribavi odredbe ugovora za obezbjeđivanje

traženih garancija. USG se dalje slaže da, na zahtjev kupca, koristi prava (uključujući ona koja proizilaze iz bilo kojih garancija) koja USG može imati po ugovorima vezanim za nabavku ovih artikala. Dodatni troškovi koji proizilaze iz pribavljanja posebnih ugovornih odredbi ili garancija, ili ostvarivanja prava po tim odredbama ili garancijama, biće naplaćeni kupcu.

6.1.1 USG garantuje naziv predmeta prodatih kupcu u skladu sa ovim Ugovorom, ali ne daje nikakve druge garancije osim onih koje su ovdje navedene. Konkretno, USG se odriče odgovornosti koja proizilazi iz kršenja prava intelektualne svojine ili tehničkih podataka izazvanih upotrebom ili proizvodnjom van SAD od strane ili za kupca artikala koji se isporučuju po ovom osnovu.

6.1.2 USG se slaže da sprovodi garancije u ime kupca kako bi obezbijedio, u mjeri u kojoj je to garancija važeća, zamjenu ili ispravku takvih artikala za koje se utvrdi da su neispravni, kada se takav materijal nabavi za kupca.

6.2 Osim ako se utvrdi da stanje artikala za sistem odbrane nije upotrebljivo (na primjer, „kao što/jeste“), Ministarstvo odbrane će popraviti ili zamijeniti bez dodatnih troškova ovih artikala nabavljenih iz zaliha Ministarstva odbrane za koje se utvrdi da su oštećeni ili neispravni u pogledu materijalu ili izradi. Kada se utvrdi da su ovi nedostaci postojali prije prelaska prava vlasništva, ili se utvrdi da su defektni u dizajnu do tog stepena da se predmeti ne mogu koristiti u svrhu za koju su projektovani. Kvalifikovani predstavnici USG-a i kupca će se dogovoriti o odgovornosti prema ovom ugovoru i o korektivnim koracima koje treba preduzeti.

## 7 Rješavanje sporova

7.1 Ovaj LOA podliježe zakonima i propisima SAD, uključujući zakon o nabavkama SAD.

7.2 USG i kupac su saglasni da riješe bilo koje nesuglasice u vezi sa ovim LOA konsultacijama između USG i kupca i da neće upućivati bilo koje takvo neslaganje bilo kom međunarodnom sudu ili trećoj strani na rješavanje.

## PISMO PONUDE I INFORMACIJE O PRIHVATANJU

1. OPŠTE. Ovo pruža osnovne informacije koje se odnose na LOA za upotrebu SAD i kupcu. Dodatne informacije možete dobiti od Službe za bezbjednost, priručnik za upravljanje, 5105.38-M, SCO, direktor programa DSCA za državu ili od: IA.

### 2. INFORMACIJE OD STRANE USG.

a. Uslovi prodaje i odgovornosti Kupca prema tim Uslovima su opisani u LOA. Lista svih uslova prodaje, sa objašnjenjima za svaki, prikazana je u DoD 5105.38-M.

b. Opis/Stanje. Opis stavke se sastoji od kodiranja za korišćenje u američkom upravljanju LOA (počevši od Generic/MASL i kodova, koji se automatski učitavaju na osnovu MASL-a, koji identifikuju da li je stavka značajna vojna oprema (U daljem tekstu :SME)/glavna odbrambena oprema (U daljem tekstu: MDE) , kontrolisano pod. Režim kontrole raketne tehnologije (MTCR), podložan posebnom nadzoru krajnje upotrebe (EUM) i kontrolisan u skladu sa identifikovanom kategorijom Međunarodnih propisa o prometu oružja (U daljem tekstu:ITAR) američke liste municije (U daljem tekstu: USML). Korišćeni kodovi su navedeni u nastavku:

SME/MDE

- Y MDE
- S SME koje nije MDE
- N Ne-SME

Režim kontrole raketne tehnologije (MTCR)

- M Sadrži komponente koje kontroliše MTCR
- N Ne sadrži komponente koje kontroliše MTCR

Nadgledanje krajnje upotrebe (EUM)

- R Rutinsko
- E Napredno

ITAR Spisak oružja SAD (USML) kategorije

- I Vatreno oružje, oružje za jurišne napade i borbene puške
- II Oružje i naoružanje
- III Municijska/artiljerijska
- IV vozila za lansiranje, vođene rakete, balističke rakete, rakete, torpeda, bombe i mine
- V Eksplozivi i energetske materijali, pogonsko gorivo, zapaljiva sredstva i njihovi sastojci
- VI Ratna plovila i specijalna pomorska oprema
- VII Tenkovi i vojna vozila
- VIII Vazduhoplovstvo i prateća oprema
- IX Oprema za vojnu obuku
- X Zaštitna oprema i skloništa
- XI Vojna elektronika
- XII Oprema za upravljanje vatrom, daljinomjer, optička i oprema za navođenje i kontrolu
- XIII Pomoćna vojna oprema

- XIV Toksikološki agensi, uključujući hemijske agense, biološke agense i prateću opremu
- XV Sistemi svemirskih letelica i prateća oprema
- XVI Nuklearno oružje, predmeti u vezi sa dizajnom i testiranjem
- XVII Povjerljivi artikli, tehnički podaci i usluge odbrane koje nisu drugačije nabrojane
- XVIII usmjereno energetska oružja
- XIX Gasnoturbinski motori i prateća oprema
- XX podvodna plovila, okeanografska i prateća oprema
- XXI Razni artikli
- Nije USML stavka

Nakon toga slijedi kratak opis onoga što treba da se obezbijedi. Osim ako nije drugačije navedeno u LOA, svi navedeni artikli su pod šifrom stanja A, za servisiranje-mogu se izdati bez kvalifikacije, ili B, za servisiranje-mogućnost izdavanja uz kvalifikaciju, i novi su, korišćeni, popravljani ili obnovljeni materijali koji se mogu servisirati i izdati za ono što je predviđeno svrha. U nekim slučajevima, upućivanje na napomenu u Uslovima i odredbama može dopuniti ili zamijeniti ove kodove.

c. Jedinica izdavanja je obično „EA“ (sa pripadajućom količinom; na primjer, 40 EA) ili „XX“ (jedinica izdavanja nije primjenljiva; na primjer, usluge ili nekoliko manje značajnih stavki konsolidovanih pod jednim brojem stavke LOA) ili prazno. Kada je XX ili prazno, količina ili jedinični trošak nisu prikazani.

d. Izvorni kod nabavke (SC) u odjeljku Artikli ili usluge koje treba da se isporuče je jedno ili više od sljedećeg:

- S Isporuka iz zaliha Ministarstva odbrane ili učinak osoblja Ministarstva odbrane
- P Iz nove nabavke
- R Od rekonstrukcije, popravke ili modifikacije od strane USG
- X Mješovit izvor, kao što su zalihe i nabavke, ili neutvrđeno
- E Višak predmeta, kao što je
- F stavke Fonda za nabavku specijalnih sredstava za sistem odbrane (SDAF).

e. Navedeno vrijeme dostupnosti je broj mjeseci (MOS) procijenjenih za isporuku artikala za sistem odbrane ili obavljanje usluga odbrane. Vrijeme isporuke počinje sa sprovođenjem ove ponude, uključujući zaključivanje odgovarajućih finansijskih aranžmana, završava se kada se stvari stave na raspolaganje za transport.

f. Kodovi vrste pomoći (TA) u nastavku se takode mogu naći u DoD 4000.25-1-M:

- 3 Izvorni kod S, R ili E; Prodaja u gotovini sa zaliha uz plaćanje unaprijed, na osnovu Zakona o kontroli izvoza oružja (AECA), član 21(b).
- 4 Izvorni kod X: Izvor Neodređen sa plaćanjem unaprijed, AECA odjeljci 21(b), 22(a), 29.
- 5 Izvorni kod P; Prodaja u gotovini iz nabavke uz plaćanje unapred, AECA odeljak 22(a).
- 6 Izvorni kod S, R ili E. Plaćanje po isporuci; AECA Odjeljak 21(d).
- 7 Izvorni kod P, pouzdano preuzimanje sa 120 dana plaćanja nakon isporuke; AECA Odjeljak 22(b).
- 8 Izvorni kod S, R ili E, Prodaja zaliha sa 120 dana plaćanja nakon isporuke; AECA Odjeljak 21(d).
- A. FAA – Dodatni odbrambeni artikli bez nadoknade, obezbijeđeni prema članu 516 Zakona o stranoj pomoći (FAA) iz 1961. godine, sa izmjenama i dopunama.
- M. MAP spajanje/USG Grant; FAA odjeljak 503(a)(3).
- N. FMS kredit (nepovratan); AECA odjeljci 23 ili 24.
- U. Izvorni kod P; Aranžman podrške logističkoj kooperativnoj podršci (CLSSA) Strani vojni nalog za prodaju (FMSO)
- I.
- V. Izvorni kod S; CLSSA FMSO II akcije stečene u okviru FMSO I.

Z. FMS kredit: AECA odjeljci 23 ili 24.

g. Napomene o obuci: AP - Godišnji program obuke; SP - Specijalna obuka dizajnirana da podrži kupovinu američke opreme; NC – Ova ponuda ne predstavlja obavezu pružanja obuke u SAD; SC – obuka u SAD koja se istovremeno obrađuje u posebnom LOA; NR – Za ovu kupovinu nije potrebna obuka u SAD.

h. Kodovi za objavljivanje ponude (Ofr Rel Cde) i kodovi uslova isporuke (Del Trm Cde) u nastavku se takođe mogu naći u DoD 4500.9-R. Sledeći kodovi za objavljivanje ponude takođe se odnose na puštanje artikala za isporuku nazad Kupcu nakon LOA-a za korigovanje:

A Poštanske pošiljke tereta i paketa će biti puštene automatski od strane otpremne aktivnosti bez prethodnog obavještenja o dostupnosti.

Y Potrebno je unaprijed obavještenje prije puštanja pošiljke, ali pošiljka se može automatski pustiti ako otprema ne primi uputstva za otpuštanje u roku od 15 kalendarskih dana. Paketne pošiljke će biti automatski puštene.

Z Potrebno je obavještenje unaprijed, prije puštanja pošiljke. Aktivnosti isporuke će pratiti obavještenje o dostupnosti sve dok se ne dostave uputstva za objavljivanje. Paketne pošiljke će biti automatski puštene.

X IA i predstavnik zemlje su se složili da:

-- IA će sponzorirati isporuku na adresu zemlje. Prema ovom ugovoru, šifra špeditera takođe mora da sadrži X i kupca-unutar zemlje.

(CC) Kod se mora unijeti u Oznaku za kod na naslovnoj strani LOA. MAPAD mora da sadrži CC kod i adrese za svaku vrstu pošiljke (paketna pošta ili tovar).

-- Pošiljke treba da budu izvršene do zbornog mjesta ili do mjesta gdje je naznačeno jasnim uputstvima o zahtjevima za izuzetke. Prema ovom sporazumu, Šifra špeditera mora da sadrži W. Oznaka za kod se može unijeti u prostor Mark For Code na prednjoj strani LOA, a MAPAD mora sadržati Oznaku za kod ako se oznaka za adresu koristi na pošiljci do zbornog mjesta.

i. Za sledeće kodove rokova isporuke, isporučuje:

- 2 Do CONUS unutrašnje tačke (ili prekomorske unutrašnje tačke kada su i porijeklo i odredište u istoj geografskoj oblasti)
- 4 Nije primjenljivo (Kupac snosi punu odgovornost u mjestu porijekla. Često se prosleđuje po preuzimanju državnom špediteru.)
- 5 Na CONUS POE (luka ukrcavanja) na opremi unutrašnjeg prevoznika
- 7 U prekomorskoj unutrašnjoj destinaciji na opremi kopnenog prevoznika
- 8 Na CONUS POE na brodu ili avionu
- 9 U prekomorskom POD (luka iskrcavanja) uz brod ili avion

Kodovi uslova isporuke koji pokazuju odgovornost za transport za LOA-e za popravku su prikazani ispod. LOA će obezbijediti CONUS adresu za svaku stavku identifikovanu za popravku. Kupac mora da obezbijedi da je ova adresa prikazana na svim kontejnerima i dokumentaciji kada se materijal vrati.

- A Od inostranog POE preko CONUS odredišta do inostranog POD na brodu ili avionu
- B Od inostranog POE preko CONUS odredišta do CONUS POE na brodu ili avionu
- C Od CONUS POD na brodu ili avionu preko CONUS odredišta do CONUS POE na brodu ili avionu
- D Od CONUS POD na brodu ili avionu preko CONUS destinacije do inostranog POD na brodu ili avionu
- E Nije primjenljivo (Kupac snosi kompletnu odgovornost)

- F Od prekomorske unutrašnje tačke preko CONUS destinacije do prekomorske unutrašnje destinacije
- G Od inostranog POE preko CONUS odredišta do inostranog POD-a pored plovila ili aviona
- H (Za klasifikovane stavke) Od CONUS unutrašnje tačke do CONUS POE pored plovila ili aviona
- J (Za klasifikovane kriptografske stavke) Od CONUS unutrašnje tačke do prekomorske unutrašnje destinacije

### 3. INFORMACIJE KOJE KUPAC UNOSI.

Kodovi oznaka za i špeditera se čuvaju u adresaru programa vojne pomoći (MAPAD). DoD 4000.25-8-M. Naručilac koji nabavlja

Agencija treba da pokaže šifru za vojsku, mornaricu, vazduhoplovstvo ili drugu agenciju kupca koja kupuje artikl(e). Ime i adresa

Kancelarija za plaćanje od strane kupca je takode obavezna.

a. Označi za kod. Ovaj kod treba unijeti za korišćenje u identifikaciji adrese organizacije u zemlji kupca koja treba da primi artikle. Ovo uključuje vraćanje predmeta popravljenih u skladu sa LOA.

(1) Ministarstvo odbrane SAD-a će ovu adresu dodati adresi za otpremu na svim teretnim kontejnerima. Takođe će se pojaviti na stavkama koje prosljeđuje služba za dostavu malih paketa, uključujući poštu. Adresa treba da sadrži naziv luke otpreme i oznaku (voda ili vazduh); naziv zemlje, naziv usluge zemlje, ulica, grad, država ili pokrajina i (ako je primenljivo) poštanski ili sličan adresni kod u zemlji.

(2) Pošiljaoci nisu ovlašćeni da primjenjuju oznake pošiljke. Ako kodovi i adrese nisu objavljeni, kontejneri će biti primljeni kod špeditera ili u U.S.

vojni predstavnik u zemlji neoznačen za dalju isporuku sa rezultirajućim gubicima, kašnjenjima i dodatnim troškovima. USG će sponzorirati isporuku ovog materijala do FOB operative američke baze.

b.Šifra špeditera. Kada se primjenjuje kod za izdavanje ponude X, mora se unijeti kod X ili W, o čemu se govori u okviru koda za izdavanje ponude X iznad.

c. Kodovi agencije za nabavku od strane kupaca:

- B armije
- D Vazduhoplovstvo
- K marinaca
- P mornarica
- T Ostalo

### 4. FINANSIJE

a.Način finansiranja je prikazan u LOA, dopuni ili izmjeni. Početni depozit koji se zahtijeva sa potpisom kupca u LOA je sastavni dio prihvatanja.

b.Rasporedi plaćanja LOA su procjene, za potrebe planiranja. DFAS-JAX/IN će zahtijevati isplatu u skladu sa rasporedom plaćanja osim ako troškovi Ministarstva odbrane, uključujući predviđene zahtjeve za 90 dana, ne premaše iznose koji se zahtijevaju prema rasporedu plaćanja. Kada se to dogodi, SAD će uložiti sve napore da obezbijedi novi raspored putem LOA Modifikacije najmanje 45 dana prije sljedećeg datuma plaćanja. Kupac je dužan da izvrši plaćanja u skladu sa tromjesečnim DD obrascima 645 izdat od DFAS-JAX/IN bez obzira na postojeći raspored plaćanja.

c. Obrazac DD 645 služi kao račun i izvod računa. FMS spisak isporuke koji identifikuje stavke koje su fizički ili konstruktivno isporučene i usluge izvršene tokom obračunskog perioda, biće priložen DD obrascu 645. DFAS-JAX/IN prosleđuje ove obrasce Kupcu u roku od 45 dana prije dospeljeća plaćanja i kupci moraju da proslijede uplate u američkim dolarima u SAD na vrijeme da se ispune propisani rokovi. Troškove koji prelaze iznose finansirane FMF ugovorima mora platiti kupac. Pitanja koja se tiču sadržaja DD Obrasca 645 i zahtjeva za usklađivanje faktura treba dostaviti Ministarstvu finansija i računovodstvene usluge, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E.56th Street, Indianapolis, IN 46249.

d. Preferirani metod za prosleđivanje gotovinskih plaćanja je bankovni transfer na račun Ministarstva finansija u Banci Federalnih rezervi Njujorka koristeći standardni format transfera sredstava federalnih rezervi. Sistem federalnih rezervi (FRS) će prihvatiti bankovne transfere samo od banaka koje su članice FRS; stoga banke koje nisu iz SAD moraju da izvrše transfere preko američke korespondentne banke članice FRS. Za gotovinska plaćanja važe sledeće informacije:

Bankovni transfer--

ABA #021030004

Američki trezor Njujorka

Šifra lokacije agenta 00003801

Korisnik DFAS-JAX/IN Agencija

Plaćanje od (zemlje ili međunarodne organizacije) za LOA (identifikator na vrhu prve stranice LOA)

Provjerite poštansku adresu-

Ministarstvo odbrane- finansije

ATTN: Transfer-isplate-FMS obrada Col 135D

8899 E.56. ulica

Indianapolis, IN 46249

e. Da bi odobrio plaćanja iz sredstava dostupnih po FMF kreditu ili ugovorima o grantu, od Kupca će se možda tražiti da podnese zahtjev Službi za finansije i računovodstvo odbrane, ATTN: Transfer- isplate FMS Obrada Col 135D, 8899 E.56th Street, Indianapolis, IN 46249. Kupci treba da konsultuju primenljivo FMF sporazumi za eksplicitna uputstva. Pitanja koja se odnose na status finansiranja i bilansa FMF-a treba uputiti DSCA/CFM.

f. Uplate koje DFAS-JAX/IN ne primi do datuma dospeljeća mogu biti predmet naplate kamata kao što je navedeno u paragrafu 4.4.8 Standardnih uslova i odredbi LOA.

g. Vrednosti na LOA su procijenjene. Konačni iznos će biti jednak trošku SAD. Kada se isporuke izvrše i poznati troškovi fakturišu i naplate, DFAS-JAX/IN će obezbijediti „Završni izvod računa“ koji će sumirati konačne troškove. Višak sredstava će biti dostupan za plaćanje neplaćenih računa na drugim izvodima ili će se raspodijeliti prema dogovoru između kupca i zamjenika DSCA za finansijsko upravljanje u zemlji.

h. Kupac može otkazati ovaj LOA na zahtjev IA. Ako se ovaj LOA poništi nakon implementacije, može se procijeniti administrativna naknada FMS-a koja je jednaka polovini važeće stope administrativne naknade FMS-a pomnožene sa naručenom vrednošću LOA-a ili primjenljivoj stopi administrativne naknade FMS-a pomnoženoj sa važećom vrijednošću LOA pri zatvaranju, koja god je veća.

5. PROMJENE LOA. Promjene mogu da iniciraju USG ili zahtjevi kupca. Nakon prihvatanja osnovnog LOA, ove promjene će poprimiti oblik dopuna ili izmjena.

a. Amandmani obuhvataju promjene u obimu, kao što su one koje utiču na vrstu ili broj značajnih stavki koje treba obezbijediti. Amandmani zahtijevaju prihvatanje od strane USG i kupca na isti način kao i originalni LOA.

b. Izmjene uključuju promjene koje ne predstavljaju promjenu u obimu, kao što su povećanja ili smanjenja procijenjenih troškova ili promjene rasporeda isporuke. Izmjene zahtijevaju samo potpis da bi se potvrdio prijem od strane kupca.

c. Kada se potpišu i osim ako se ne daju alternativna uputstva, kopije amandmana i izmjena treba da dobiju istu distribuciju u SAD kao i osnovni LOA.

d. Zahtjevi za izmjene koje su potrebne prije nego što ih kupac prihvati treba da se podnesu IA na razmatranje. Svaka promjena koju izvrši kupac, a koju IA nije ovlastio, smatra se protivponudom. Pogledajte DoD 5105.38-M za više informacija.

6. KORESPONDENCIJA. Pitanja ili komentari u vezi sa ovim LOA-om treba da identifikuju referencu zahtjeva kupca i identifikaciju koju je dodijelio IA u okviru Ministarstva odbrane.

Sljedeći prilozi su također uključeni u ovaj I.O.A:

1. REZERVNI SETOVI ZA ŠATORE TIPA ALJASKA #1

# 1. REZERVNI SETOVI ZA ŠATORE TIPA ALJASKA #1 (Predmet MJ-B-UBG)

Pogledajte red(ove) 1.

Aljaska 160kV Generator Komplet rezervnih djelova za jednu godinu- AKS- BG456

KOLIČINA OPIS

18 Filter za vazduh  
18 Filter za gorivo  
18 Filter za ulje  
2 Fan Belt

Aljaska 160kV Generator - Rezervni djelovi za jednu godinu za Generator - AKS - BJ841/ AKS- BJ842

KOLIČINA OPIS

18 Filter za vazduh  
18 Filter za gorivo  
18 Filter za ulje  
2 Fan Belt

Aljaska 160kW Generato r Komplet rezervnih delova za jednu godinu - AKS- BI363

KOLIČINA OPIS

18 Filter za vazduh  
18 Filter za gorivo  
18 Filter za ulje  
2 Fan Belt

Aljaska 5-Ton ECU 1-godišnji komplet rezervnih djelova, 12kw, 50Hz, zelena - AKS -AH800-1

KOLIČINA OPIS

1 Aljaska ECU Serije 85 1/4 Set okretnog zatvarača  
1 Aljaska ECU Serije 82 1/4 Set okretnog zatvarača  
1 Isplovan sklopivi kanal, 16" prečnika, zelena  
1 Aljaska 5-TON ECU sklopivi kanal, 16" prečnika, zeleni  
1 Aljaški 5-TON ECU komplet prstenastih kanala sa ekranom, zavrtnjima i izolacijom  
1 Aljaska ECU komplet za slaganje hardvera  
1 Aljaska 5-Ton ECU motor isparivača, 50Hz  
2 Aljaska 5-Ton ECU kanalski prsten sa zavrtnjima i zaptivačem Prečnik 15.75 inča  
2 Aljaska ECU relej, multifunkcionalna kontrola (fazni kontrolor)  
2 Aljaska ECU Prekidač visokog pritiska sa utikačem  
2 Aljaska ECU prekidač niskog pritiska sa utikačem  
2 Aljaska ECU Prekidač za izbor režima sa žicama i toplotnim skupljanjem  
2 Aljaska ECU grijač terminala blok sabirnica  
2 Aljaska ECU Gornji pristupni poklopac Cam Latch  
2 Aljaska ECU Komplet za odvod kondenzata  
2 Aljaska 5- Ton ECU kanalski ekran  
2 Aljaska 5- Ton ECU filter povratnog vazduha  
2 Aljaska ECU Filter za svjež vazduh  
2 Aljaska ECU kontrolni prekidač  
2 Aljaska ECU Pritisak rashladnog kondenzatora 1 Prekidač sa utikačem  
2 Aljaska ECU Pritisak rashladnog kondenzatora 2 Prekidača sa utikačem  
2 Aljaska 5- Ton ECU 63A Sabirnica  
2 Aljaska ECU solenoid vodova za tečnost sa utikačem, 50Hz  
2 Kontrola termostata  
2 Prsten za napajanje od 15.7" sa metalnim ekranom  
2 Aljaska ECU motor kondenzatora ventilatora, 50Hz  
2 Prekidač strujnog kruga, grijač, 25 ampera  
4 Aljaska 5- tona ECU prečnika 16" Poklopac prstena za kanal, zelena  
6 ECU potporni prsten za kanal

Aljaska 25kW Generator Jednogodišnji komplet rezervnih djelova - AKS - BA257

KOLIČINA OPIS

18 Filter za ulje  
18 Filter za gorivo  
2 Fan Belt  
18 Vazdušni element - Primarni  
18 Vazdušni element - Bezbjednost

Aljaska 5-tonski ECU 1-godišnji komplet rezervnih djelova, 12kV, 50Hz, zelena - AKS -AI051 - 1

KOLIČINA OPIS

1 Aljaska ECU relej, višefunkcionalna kontrola (provjera faza)  
1 Aljaska ECU Prekidač visokog pritiska sa utikačem  
1 Aljaska ECU prekidač niskog pritiska sa utikačem  
1 Prekidač za izbor režima Aljaska ECU sa žicama i toplotnim skupljanjem  
1 Aljaska ECU grijač terminala blok sabirnica  
1 Aljaska ECU komplet za odvod kondenzata  
1 Aljaska 5-Ton ECU preklopni kanal, prečnika 16 inča, zeleni  
1 Aljaska 5-Ton ECU kanalni ekran  
1 Aljaska 5- Ton ECU povratni vazdušni filter  
1 Aljaska ECU filter za svjež vazduh  
1 Aljaska ECU kontrolni prekidač

- 1 Aljaska ECU Pritisak kondenzatora rashladnog sredstva 1 Prekidač sa utikačem
- 1 Aljaska ECU Pritisak rashladnog sredstva 2 Prekidač sa utikačem
- 1 Aljaska 5- Ton ECU 63A Sabirница
- 1 Aljaska 5- Ton ECU Komplet prstenastog kanala sa ekranom, zavrtanjima i kablom
- 1 Aljaska 5-Ton ECU kanalski prsten sa zavrtanjima i zaptivačem, 15 . 75" prečnika,
- 1 Aljaska ECU solenoid vodova za tečnost sa utikačem, 50Hz
- 1 Kontrola termostata
- 1 Aljaska ECU motor ventilatora kondenzatora, 50Hz
- 1 prekidač strujnog kruga, grijač, 25 ampera
- 2 Aljaska ECU Gornji pristupni poklopac
- 2 Aljaska ECU serije 85 1/4 Set okretnog zatvarača
- 2 Aljaska ECU serije 82 1/4 Set okretnog zatvarača
- 2 Aljaska 5- Ton ECU 16" prečnika. Poklopac prstena za kanal, zelena
- 3 ECU potporni prsten za kanal (Unutrašnji)
- 4 Aljaska ECU komplet hardvera za slaganje

Šatori tipa Aljaska REzervni djelovi/ Setovi za popravke - AKS- AA039  
KOLIČINA OPIS

- 1 Torba za rezervne djelove (Prazna)
- 1 Zakrpa za pokrivač, 20" X 30 ( Ljepljiva)
- 1 Zakrpa za pod, 20" X 30" (Ljepljiva)
- 1 Unutrašnja ili Liner Patch (Ljepljiva)
- 1 Rezervna torba sa šiljcima (Prazna) ,
- 2 Šiljak, Guy w/Eye 172x 18" .
- 1 Uže sa karabinima i zateznom šipkom
- 5 Šiljak, dvoglavi, 5/8 prečnik, 18 "

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj dokument ne predstavlja ponudu Vlade Sjedinjenih Država Predviđen je u informativne svrhe samo za pomoć u planiranju. Detalji ostaju podložni potencijalnoj promjeni prije formalne ponude



United States of America  
Letter of Offer and Acceptance (LOA)  
MJ-B-UBG

Field Ops Equip

Based on Montenegro Ministry of Defence Letter of Request (continued on page 2)

Pursuant to the Arms Export Control Act, the Government of the United States (USG) offers to sell to the Republic of Montenegro, c/o Security Assistance Office, United States Embassy, Ljubjanska BB, Podgorica, Montenegro 81000, the defense articles or defense services (which may include defense design and construction services) collectively referred to as "items," set forth herein, subject to the provisions, terms, and conditions in this LOA.

This LOA is for Military Shelter Systems, Field Operations (continued on page 2)

Estimated Cost: \$13,620,766

Initial Deposit: \$13,620,766

Terms of Sale:

FMS Credit (Non-Repayable) Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act (AUSAA) ~~\$13,620,766.00~~ <sup>\$10,245,420</sup>

This offer expires on ~~31 Oct 2024~~ <sup>13 Dec 2024</sup> and FMS (Non-repayable) Counter Russia Influence Fund (CRIF) \$3,375,346. Unless a request for extension is made by the Purchaser and granted by the USG, the offer will terminate on the expiration date.

This LOA consists of page 1 through page 21.

The undersigned are authorized representatives of their Governments and hereby offer and accept, respectively, this LOA:

IA Reviewed/Approved  
US Signature

20 Aug 2024  
Date

Purchaser Signature

Date

Typed Name and Title

US Army Security Assistance Command, Redstone Arsenal,  
AL 35898  
Implementing Agency

Agency

DSCA Reviewed/Approved  
DSCA

26 Aug 2024  
Date

Information to be provided by the Purchaser:  
Mark for Code\_\_\_\_, Freight Forwarder Code\_\_\_\_, Purchaser Procuring Agency Code\_\_\_\_,  
Name and Address of the Purchaser's Paying Office:

Customer reference continued: (LOR) dated 7 December 2023 and USASAC Email dated 7 August 2024.

Case description continued: Support Equipment, Cold Weather Sleeping Systems, and First Aid Kits.

**Items to be Supplied (costs and months for delivery are estimates):**

(1) Itm Nbr	(2) Description/Condition	(3) Qty, Unit of Issue	(4) Costs		(5) SC / MOS / TA	(6) Ofr Rel Cde	(7) Del Trm Cde
			(a) Unit	(b) Total			
001 K	J7P 549Z000PREFAB (N)(N)(R)(XIII) OTHER PREFAB+PORTABLE STRUCTURES			\$12,249,713 (Line Total)			
	(Note(s) 1, 8, 9)						
	a. Alaska Tents	1 KT	\$12,249,712.51	\$12,249,713	P(6-8) TAN	X	7
002 K	N0O 000000FMSTRNG (N)(N)(R)(IX) TRAINING  Alaska Tents Training.  Outside Continental United States (OCONUS) travel of USG or U.S. contracted personnel anticipated. (Note(s) 2, 8)	XX		\$323,900	P(-) TAN Apr 2025 - Jun 2025	X	0
003 K	M1E 0205000TTECHA (N)(N)(R)(-) OTHER TECHNICAL ASSISTANCE  PEO CS&CSS Technical Assistance.  Outside Continental United States (OCONUS) travel of USG or U.S. contracted personnel anticipated. (Note(s) 3)	XX		\$42,713	S(-) TAN Jan 2025 - Dec 2025	X	0
004 U	K1A 9K1A00CLTEX1E (N)(N)(R)(X) CLOTHING, TEXTILES & INDIVIDUAL EQUIPMENT  (Note(s) 4)			\$132,500 (Line Total)			
	a. 8465-01-574-3998 Sleeping Bag (Regular)	250 EA	\$140.00	\$35,000	S(6-12) TAN	X	7
	b. 8465-01-574-4004 Sleeping Bag (Long)	50 EA	\$150.00	\$7,500	S(6-12) TAN	X	7
	c. 8465-01-608-7507 Sleeping Bag Stuff Sack	300 EA	\$120.00	\$36,000	S(6-12) TAN	X	7
	d. 8465-01-574-4005 Sleeping Bag Bivy Cover	300 EA	\$180.00	\$54,000	S(6-12) TAN	X	7
005 C	K2Z 9K2Z00DENTMED (N)(N)(R)(XIII) DENTAL + MEDICAL SUPPLIES  (Note(s) 5)			\$45,222 (Line Total)			

(1) Item Nbr	(2) Description/Condition	(3) Qty, Unit of Issue	(4) Costs		(5) SC / MOS / TA	(6) Ofr Rel Cde	(7) Del Trm Cde
			(a) Unit	(b) Total			
a. 6545-01-530-0929	Improved First Aid Kit (IFAK)	600 KT	\$75.37	\$45,222	S(3-6) TAN	X	7

**Estimated Cost Summary:**

(8) Net Estimated Cost	\$12,794,048
(9) Packing, Crating and Handling	\$0
(10) Administrative Charge	\$409,410
(11) Transportation	\$417,308
(12) Other	\$0
(13) Total Estimated Cost	\$13,620,766

**To assist in fiscal planning, the USG provides the following anticipated costs of this LOA:**

**ESTIMATED PAYMENT SCHEDULE**

<u>Payment Date</u>	<u>Quarterly</u>	<u>Cumulative</u>
Initial Deposit	\$13,620,766	\$13,620,766

Explanation for acronyms and codes, and financial information, may be found in the "Letter of Offer and Acceptance Information."

**Signed Copy Distribution:**

1. Upon acceptance, the Purchaser should return one signed copy of this LOA to Defense Finance and Accounting Service - Indianapolis ATTN: Security Assistance Accounting, DFAS-JAX/TN 8899 E. 56th Street Indianapolis, IN 46249-0230. Simultaneously, wire transfer of the initial deposit or amount due with acceptance of this LOA document (if required) should be made to ABA #021030004, U.S. Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary DFAS-JAX/TN Agency, showing "MJ-B-UBG, payment from Montenegro"; or a check for the initial deposit, made payable to the US Treasury, mailed to Defense Finance and Accounting Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E. 56th Street, Indianapolis, IN 46249, showing "MJ-B-UBG, payment from Montenegro". Wire transfer is preferred.

2. One signed copy should be returned to Department of the Army, Commander, U.S. Army Security Assistance Command, ATTN: AMSAC-REA, 4402 Martin Road, Redstone Arsenal, AL 35898-5000.

**Note 1. LINE 001 - ALASKA TENTS.**

Line 001 provides Alaska Tents, 1 KT.

PART NUMBER	PART DESCRIPTION	QTY
AKS-BI291-1	ALASKA 100 PAX LSA;50HZ;GREEN	2EACH
AKS-BI284-1	ALASKA 150 PAX BASE CAMP	2EACH
-	with SMALL TACTICAL OPERATIONS CENTER (STOC);50HZ;GREEN	
AKS-BJ863-1	ALASKA 200 PAX LSA;50HZ;GREEN	1EACH
AKS-BA259-1	ALASKA UN LEVEL 1 MEDICAL FACILITY;50HZ;GREEN	1EACH

Each Part Number includes all shelters and support equipment requested on MNE Item List.

Attachment #1 List the Spares and Tools that are being provided in the following:

- 2x100 Pax LSAs
- Generator Spares Kit - AKS-BG456
- ECU Spares Kit - AKS-AH800
- 2x150 MC Enhanced with Small TOC
- Generator Spares Kits for Generator P/Ns - AKS-BJ841 & AKS-BJ842
- ECU Spares Kit - AKS-AH800
- 200 Pax LSA
- Generator Spares Kit - AKS-BI363
- ECU Spares Kit - AKS-AH800
- UN Level 1 Medical Facility
- Generator Spares Kit - AKS-BA257
- ECU Spares Kit - AKS-AI051
- Alaska Shelter Spares Repair Kit - AKS-AA0039

The fund center is A5XDY.

**Note 2. LINE 002 - TRAINING AND INSTALLATION.**

Line 002 provides OCONUS Installation and Training for the Alaska Tents.

Line 002 includes:

- Alaska 100 PAX training service (PN AK-TSBI291/ME) - Install and Training Service to be conducted by two (2) Subject Matter Experts for a total of 12 days.
- Alaska 150 PAX training service (PN AK-TSBI284/ME) - Install and Training Service to be conducted by two (2) Subject Matter Experts for a total of 20 days.
- Alaska 200 PAX training service (PN AK-TSBJ863/ME) - Install and Training Service to be completed by two (2) Subject Matter Experts for a total of 12 days.
- Alaska UNL1 MFH training service (PN AK-TSBA259/ME) - Install and Training Service to be conducted by two (2) Subject Matter Experts for a total of seven (7) days.

The fund center is A5XDY.

**Note 3. LINE 003 - TECHNICAL ASSISTANCE.**

Line 003 provides PEO CS&CSS Technical Assistance.

Cost includes pro rata share of support charges for Quality Assurance Inspection and Product Quality Management. PEO CS&CSS will provide support to resolve customer/vendor discrepancies, provide quality assurance inspection, address and/or resolve challenges, and support FMS Customer meetings directly related to the FMS agreement. This line includes cost for a site survey, a delivery/setup/training PM oversight trip, one (1) trip for PMR Support OCONUS, and two (2) visits to contractor facility including one (1) visit for Inspection of Material.

The fund center is A5XDY

**Note 4. LINE 004 - CLOTHING, TEXTILE, & INDIVIDUAL EQUIPMENT.**

Line 004 provides for 300 each (ea) cold weather sleeping systems.

To include:

Line 004a for 250 each Regular Size Sleeping Bags (NSN 8465-01-574-3998)

Line 004b for 50 each Long Size Sleeping Bags (NSN 8465-01-574-4004)

Line 004c for 300 each Sleeping Bag Stuff Sacks (NSN 8465-01-608-7507)

Line 004d for 300 each Sleeping Bag Bivy Covers (NSN 8465-01-574-4005)

**Note 5. LINE 005 - MEDICAL SUPPLIES.**

Line 005 provides for medical supplies as follows:

Line 005a provides for six hundred (600) each Improved First Aid Kits, IFAK, Universal.

--ARMY IMPROVED FIRST AID KIT CONSISTS OF THE FOLLOWING: 8465-01-531-3647 POUCH, INDIVIDUAL, UNIVERSAL, 1 EA; 8465-01-531-3147 INSERT, INDIVIDUAL FIRST AID KIT, 1 EA; 6515-01-521-7976 TOURNIQUET, COMBAT APPLICATION, 1 EA; 6510-01-460-0849 BANDAGE KIT, ELASTIC, 1 EA; 6510-01-503-2117 BANDAGE, GAUZE, 4 YARDS X 4-1/2", 1 RO; 6510-00-926-8883 ADHESIVE TAPE, SURGICAL, 2", 1 RO; 6515-001-560-6983 AIRWAY, NASOPHARYNGEAL, STERILE, 1 EA; 6515-01-519-9161 GLOVE, PATIENT EXAM, 4 EA; UNIVERSAL COLOR OF FABRIC.

**Note 6. REQUISITIONING.**

The U.S. Army Security Assistance Command will prepare all requisitions for the materiel and/or services on this LOA. Materiel will be supplied under DOD 4000.25-1-M MILSTRIP (AR 725-50) procedures and DOD 4000.25-8-M MAPAD. (R11.B)

**Note 7. PACKAGING (TERM INCLUDES PACKING, PRESERVATION AND OTHER PROCEDURES DESIGNED TO PROTECT MATERIEL FROM DAMAGE OR DETERIORATION WHILE IN TRANSIT OR STORAGE).**

Materiel will be provided with military preservation and be packed to not less than military level of pack B as defined in MIL-STD-2073-1. Level B packing provides protection required to meet moderate worldwide shipment, handling and storage conditions. A level B pack must, in conjunction with applied method of preservation, be capable of protecting materiel not directly exposed to extremes of climate, terrain or operational environments. (P12.2)

**Note 8. PROCUREMENT USING OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION.**

The purchaser has requested in a letter dated 7 December 2023 that Alaska Defense be designated as Prime Contractor for line item(s) 001 and 002 of this Letter of Offer

and Acceptance. This note is confirmation that a specific source designation has been requested in writing by the purchaser and that the Department of Defense has accepted the request.

**Note 9. SUPPORTABILITY OF EQUIPMENT/SPARES.**

Equipment being offered on Line 001 is/are equipment not utilized by the U.S. Army. Equipment and initial support, spare engines, spare parts, associated equipment, and training will be 100 percent contractor furnished. (C10)

**Note 10. FINANCIAL STATEMENT AUDIT.**

Security Assistance Accounts (SAA) are subject to U.S. Government financial audits in compliance with the audit provisions of the Chief Financial Officers (CFOs) Act of 1990 (P.L. 101-576), as amended, the Government Management Reform Act (GMRA) of 1994 (P.L. 103-356), and the Federal Financial Management Improvement Act of 1996 (P.L. 104-208). Per section 1.2 of the Letter of Offer and Acceptance (LOA) Standard Terms and Conditions, the U.S. Government will furnish the items from its stocks and resources, or will procure them under terms and conditions consistent with Department of Defense (DoD) regulations and procedures. These procedures include DoD's internal audits that will be performed on all SAAs. All transactions associated with this LOA may be audited and reviewed by an Independent Public Accountant. Title 10 United States Code Section U.S.C. 130c protects a customer's sensitive Foreign Military Sales information from public dissemination.

**Note 11. LEAHY PROHIBITION FOR FOREIGN MILITARY FINANCING AND EXCESS DEFENSE ARTICLE CASES.**

The Benefitting Country agrees that, unless the consent of the Government of the United States of America has first been obtained, the Benefitting Country shall not provide any assistance furnished by the United States of America furnished under this LOA to any security force unit of the Benefitting Country that the Government of the United States of America has identified to the Benefitting Country via diplomatic channels as prohibited from receiving such assistance under Section 620M of the Foreign Assistance Act of 1961, also known as the Leahy law.

**Note 12. MODIFICATIONS OF U.S. DEFENSE ARTICLES.**

In addition to the requirements of Standard Condition 2.5, the Purchaser agrees not

to modify any defense article on this case from its original configuration at the point of delivery, and not to use it other than as originally intended or on another platform or system, unless the modification is carried out through another FMS case or the U.S. Department of State has provided written consent for such modification or use. In case of any questions, please contact the Political Military Bureau of the U.S. Department of State's Third Party Transfer Team at PM\_RSAT-TPT@state.gov.

**Note 13. NONRECURRING COSTS DO NOT APPLY - FMS.**

Nonrecurring Costs (NC) do not apply.

**Note 14. PERSONNEL PROTECTION AND RELATED COSTS.**

1. Passports, Visas, Licenses, and Permits.

a. The U.S. Government and/or U.S. Government contractor cost and delivery estimates herein anticipate the purchaser will, within the framework of its laws, ensure the timely issuance of work, entry, or exit visas; work, vehicle operator, residence, or in-country travel permits; and any other appropriate licenses or permits required of the personnel, including dependents, to carry out this effort.

b. U.S. Government and/or U.S. Government contractors will be responsible for timely and complete submittal of the necessary information and forms directly to the appropriate purchaser agency for the required passports, visas, licenses, or permits. The U.S. Government and/or U.S. Government contractors will be responsible for the sponsorship of its employees and their dependents and will process said permits directly with the appropriate purchaser agency.

2. Access. U.S. Government and/or U.S. Government contractor cost and delivery schedules herein anticipate that U.S. personnel in country will be authorized, at no cost, reasonable access to all data, plans, reports, or other information and all existing and proposed offices, sites, and areas within the country as required to accomplish this effort.

3. Export of Data. U.S. Government and/or U.S. Government contractor personnel will not be required or expected to deliver to the purchaser, nor to any person or entity not a citizen of the U.S., any technical data produced or utilized under this LOA until the purchaser has been furnished with clear evidence that such delivery of the data is (1) approved by the U.S. State Department pursuant to the International Traffic in Arms Regulation, or (2) approval is not required.

4. Taxes, Duties, and Charges for Doing Business. U.S. Government and/or U.S. Government contractor contracts(s) implementing this LOA will include the clause entitled "Taxes Foreign Fixed-Price Contracts (February 2013)" set forth in Federal Acquisition Regulation (FAR) Subsection 52.229-6 and/or the clause entitled "Taxes-Cost-Reimbursement Contracts (March 1990)" set forth in FAR Subsection 52.229-8 depending on acquisition plans; therefore, price and delivery estimates within this LOA anticipate the following:

a. Property, materiel, equipment, household furniture, appliances, and supplies imported into the country by U.S. Government and/or U.S. Government contractors exclusively for use in support of the U.S. Government and/or U.S. Government contractors and its personnel and consigned and marked as required or approved by the U.S. Government will be exempt from import and export duties, taxes, licenses, excises, imposts, and any other identifiable charges. The U.S. Government and/or U.S. Government contractor will maintain an inventory control and accounting system adequate to reflect the usage and disposition of all U.S. Government and/or contractor-owned property that has entered the country duty-free under this LOA.

b. The purchaser, its agencies, and political subdivisions will levy no taxes or fees (including taxes on individual or corporate income or property, customs and import duties, or other taxes on employee personal household goods, supplies and personal effects imported into the country for personal use) on the U.S. Government and/or U.S. Government contractor, its employees, or the dependents of such employees.

c. If any charges under 4.a. or 4.b. are imposed by the purchaser, costs thereby incurred by the U.S. Government and/or U.S. Government contractor will be reimbursed to the U.S. Government and/or U.S. Government contractor at cost, including applicable overhead and General and Administrative, but excluding profit, out of national funds to be provided by the purchaser under this LOA.

5. Security. U.S. Government and/or U.S. Government contractor price and delivery estimates anticipate that the purchaser will provide adequate security to protect personnel and property associated with this LOA and located on purchaser military bases, installations, or other designated work sites.

#### **Note 15. STATUS OF FORCES AGREEMENT (SOFA).**

U.S. Government military and civilian personnel present in the territory of Montenegro for the purpose of implementing this LOA shall be entitled to all of the rights, privileges, and immunities accorded in the Agreement on Access to and Use of Military Infrastructure in Montenegro regarding the status of their forces, dated 1

May 2007, and any related implementing agreements.

**Note 16. TRANSPORTATION SERVICES THROUGH DTS.**

1. The U.S. Government agrees to provide transportation services for the items identified in this LOA to the point of delivery. The purchaser's property will be transported at the purchaser's risk.
2. The purchaser will accept U.S. Government delivery listings as the basis for billing and proof of shipment.
3. The purchaser will accept responsibility for clearance of materiel through its customs at the Point of Debarkation (POD) and for movement of the materiel from its POD to the ultimate in-country destination.
4. The purchaser will appoint a duly authorized official to accept and sign for materiel at the POD, and submit outturn message and report.
5. The purchaser will absorb losses of materiel the U.S. Government does not in fact recover from an independent carrier or handler, including where the U.S. Government is self-insured.
6. The purchaser will self-insure such shipments, or obtain commercial insurance without any right of subrogation of any claim against the U.S.
7. The U.S. Government will assist the purchaser in processing any claims that may arise for lost or damaged shipments, in the same manner it processes claims for U.S. Government-owned materiel. Collection of revenue, if any, resulting from approved claims will be credited to the purchaser's account.
8. If the purchaser proposes to take delivery and custody of the classified materiel in the U.S. and use its own facilities and transportation for onward shipment to its territory, a Transportation Plan is required. The Transportation Plan is developed by the DoD Component that prepares the LOA in coordination with the purchasing government as outlined in the Security Assistance Management Manual, Chapter 3. The purchaser may obtain assistance in the development of the Transportation Plan with its cleared freight forwarder. Further, the purchaser will notify the Implementing Agency of any changes as they occur to the Transportation Plan. The Implementing Agency that initiates the FMS transaction will designate the security officials who are authorized to evaluate the Transportation Plan to determine whether the plan adequately ensures protection of the highest level of classified materiel involved. The purchaser will be notified of the approval or disapproval of the plan and any changes. If disapproved, the purchaser will be notified of the reason for disapproval

and, when possible, changes that would be acceptable to the U.S. Government. As an alternative, the U.S. Government will ship the classified materiel by the Defense Transportation System.

**Note 17. CASE CLOSURE (ACCP) .**

The estimated closure date is 24 months after the date of projected final delivery or service performance, or 36 months for training cases.

**Note 18. SUPPLY DISCREPANCY REPORT (SDR) TIME LIMITS.**

Pursuant to paragraph 5.4 of the Standard Terms and Conditions with regard to Supply Discrepancy Reports (SDR), the purchaser agrees to report misdirected or unordered shipments. The purchaser further agrees to report such shipments containing items that are identified as classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives, within 24 hours of discovery, regardless of dollar value, for disposition instructions from the U.S. Government. The purchaser agrees to ship such classified/sensitive materiel, and/or arms, arms parts, or explosives within 30 days of U.S. Government direction for such return. For all other items, the purchaser agrees to ship discrepant articles within 180 days of receiving U.S. Government direction for such return. When appropriate, the U.S. Government may direct an expedited return of an exemplar of the discrepant articles prior to issuing further direction.

**Note 19. CARGO PREFERENCE ACT.**

All items transferred under Section 516 of the FAA or purchased with Foreign Military Sale (FMS) Credit (Non-Repayable) or FMS Credit (Repayable) that are transported by ocean carriers must comply with the U.S. Cargo Preference Act. Recipient countries must use U.S. flag vessels for the shipment of all FAA Section 516 materiel or materiel purchased with FMS Credit (Non-Repayable) or FMS Credit (Repayable) unless the Maritime Administration (MARAD) grants a non-availability waiver or DSCA grants a general or security waiver. MARAD will assist in working with the recipient country to determine availability of U.S. vessels from the port of shipment to the delivery port in the recipient country. Shipment options, utilizing U.S. flag exclusively, or in conjunction with a foreign flag carrier for a portion of the route, may be proposed by MARAD. In addition, MARAD will assist in monitoring compliance with the U.S. Cargo Preference Act.

**Note 20. CONTRACT ADMINISTRATION SERVICES (CAS) SURCHARGE.**

For any lines on this LOA document with a Source of Supply of 'X' or 'P', the Contract Administration Services (CAS) surcharge rate apply: for Contract Administration, .45%; for Quality Assurance and Inspection, .45%; and for Contract Audit, .10%. CAS has only been applied to the portion of "X" - coded line items expected to come from procurement.

**Note 21. ACCESSORIAL CHARGES.**

A transportation charge has been applied to the applicable portions of line item number(s) 001, 004 and 005.

**Note 22. ADMINISTRATIVE SURCHARGE.**

An administrative surcharge of 3.2% has been applied to line(s) 001-005.

Section

- 1 Conditions - United States Government (USG) Obligations
- 2 Conditions - General Purchaser Agreements
- 3 Indemnification and Assumption of Risks
- 4 Financial Terms and Conditions
- 5 Transportation and Discrepancy Provisions
- 6 Warranties
- 7 Dispute Resolution

1 Conditions - United States Government (USG) Obligations

1.1 Unless otherwise specified, items will be those which are standard to the U.S. Department of Defense (DoD), without regard to make or model.

1.2 The USG will furnish the items from its stocks and resources, or will procure them under terms and conditions consistent with DoD regulations and procedures. When procuring for the Purchaser, DoD will, in general, employ the same contract clauses, the same contract administration, and the same quality and audit inspection procedures as would be used in procuring for itself; except as otherwise requested by the Purchaser and as agreed to by DoD and set forth in this LOA. Unless the Purchaser has requested, in writing, that a sole source contractor be designated, and this LOA reflects acceptance of such designation by DoD, the Purchaser understands that selection of the contractor source to fill requirements is the responsibility of the USG, which will select the contractor on the same basis used to select contractors for USG requirements. Further, the Purchaser agrees that the U.S. DoD is solely responsible for negotiating the terms and conditions of contracts necessary to fulfill the requirements in this LOA.

1.3 The USG may incorporate anti-tamper (AT) protection into weapon systems and components that contain critical program information (CPI). The AT protection will not impact operations, maintenance, or logistics provided that all terms delineated in the system technical documentation are followed.

1.4 The USG will use its best efforts to provide the items for the dollar amount and within the availability cited.

1.5 Under unusual and compelling circumstances, when the national interest of the U.S. requires, the USG reserves the right to cancel or suspend all or part of this LOA at any time prior to the delivery of defense articles or performance of defense services. The USG shall be responsible for termination costs of its suppliers resulting from cancellation or suspension under this section. Termination by the USG of its contracts with its suppliers, other actions pertaining to such contracts, or cessation of deliveries or performance of defense services is not to be construed as cancellation or suspension of this LOA itself under this section.

1.6 U.S. personnel performing defense services under this LOA will not perform duties of a combatant nature, including duties relating to training and advising that may engage U.S. personnel in combat activities outside the U.S., in connection with the performance of these defense services.

1.7 The assignment or employment of U.S. personnel for the performance of this LOA by the USG will not take into account race, religion, national origin, or gender.

1.8 Unless otherwise specified, this LOA may be made available for public inspection consistent with the national security of the United States.

2 Conditions - General Purchaser Agreements

2.1 The Purchaser may cancel this LOA or delete items at any time prior to delivery of defense articles or performance of defense services. The Purchaser is responsible for all costs resulting from cancellation under this section.

2.2 The purchaser notes its obligations under International Humanitarian Law and Human Rights Law. The Purchaser agrees, except as may otherwise be mutually agreed in writing by the Purchaser and the USG, to use the defense articles sold hereunder only:

2.2.1 for internal security;

2.2.2 for legitimate self-defense;

2.2.3 for preventing or hindering the proliferation of weapons of mass destruction and of the means of delivering such weapons;

2.2.4 to permit the Purchaser to participate in regional or collective arrangements or measures consistent with the Charter of the United Nations, or otherwise to permit the Purchaser to participate in collective measures requested by the United Nations for the purpose of maintaining or restoring international peace and security; or

2.2.5 for the purpose of enabling foreign military forces in less developed countries to construct public works and to engage in other activities helpful to social and economic development.

2.2.6 for purposes specified in any Mutual Defense Assistance Agreement between the USG and the Purchaser; or,

2.2.7 for purposes specified in any other bilateral or regional defense agreement to which the USG and the Purchaser are both parties.

2.3 The Purchaser agrees that the USG retains the right to verify reports that defense articles and services have been used for purposes not authorized or for uses not consented to by the USG.

2.4 The Purchaser will not transfer title to, or possession of, the defense articles, components and associated support materiel, related training or other defense services (including plans, specifications, or information), or technology furnished under this LOA to anyone who is not an officer, employee, or agent of the Purchaser (excluding transportation agencies) or of the USG, and shall not use or permit their use for purposes other than those authorized, unless the written consent of the USG has first been obtained. The Purchaser will ensure, by all means available to it, respect for proprietary rights in any items and any plans, specifications, or information furnished, whether patented or not. The Purchaser also agrees that the defense articles offered will not be transferred to Cyprus or otherwise used to further the severance or division of Cyprus, and recognizes that the U.S. Congress is required to be notified of any substantial evidence that the defense articles sold in this LOA

have been used in a manner that is inconsistent with this provision.

2.5 The Purchaser agrees not to divert articles and services received under this LOA for purposes or uses other than those for which it was furnished, including, but not limited to, any use that could contribute to the acquisition, design, development or production of a "missile," as defined in section 74 of the Arms Export Control Act (AECA) (22 U.S.C. 2797c). The items will be used only for the purposes stated and such use will not be modified nor the items modified or replicated without the prior consent of the USG; neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be retransferred without the consent of the USG. The USG has the right to take action under section 73(a) of the AECA (22 U.S.C. 2797b(a)) in the case of any export or transfer of any Missile Technology Control Regime (MTCR) equipment or technology that contributes to the acquisition, design, development or production of missiles in a country that is not an MTCR adherent.

2.6 The Purchaser will maintain the security of such article or service and will provide substantially the same degree of security protection afforded to such article or service by the United States Government. To the extent that items, including plans, designs, specifications, technical data, or information, furnished in connection with this LOA may be classified by the USG for security purposes, the Purchaser certifies that it will maintain a similar classification and employ measures necessary to preserve such security, equivalent to those employed by the USG and commensurate with security agreements between the USG and the Purchaser. If such security agreements do not exist, the Purchaser certifies that classified items will be provided only to those individuals having an adequate security clearance and a specific need to know in order to carry out the LOA program and that it will promptly and fully inform the USG of any compromise, or possible compromise, of U.S. classified material or information furnished pursuant to this LOA. The Purchaser further certifies that if a U.S. classified item is to be furnished to its contractor pursuant to this LOA: (a) the item will be exchanged through official Government channels, (b) the specified contractor will have been granted a facility security clearance by the Purchaser at a level at least equal to the classification level of the U.S. information involved, (c) all contractor personnel requiring access to such items will have been cleared to the appropriate level by the Purchaser, and (d) the Purchaser is also responsible for administering security measures while the item is in the contractor's possession. If a commercial transportation agent is to be used for shipment, the Purchaser certifies that such agent has been cleared at the appropriate level for handling classified items. These measures will be maintained throughout the period during which the USG may maintain such classification. The USG will use its best efforts to notify the Purchaser if the classification is changed.

2.7 Pursuant to section 505 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended (FAA) (22 U.S.C. 2314), and section 40A of the AECA (22 U.S.C. 2785), the USG will be permitted, upon request, to conduct end-use monitoring (EUM) verification with respect to the use, transfer, and security of all defense articles and defense services transferred under this LOA. The Purchaser agrees to permit scheduled inspections or physical inventories upon USG request, except when other means of EUM verification shall have been mutually agreed. Upon request, inventory and accountability records maintained by the Purchaser will be made available to U.S. personnel conducting EUM verification.

2.8. Any offset arrangement is strictly between the Purchaser and the U.S. defense contractor. The U.S. Government cannot be a party to any offset agreement that may be required by the Purchaser in relation to the sales made in this LOA. The USG assumes no obligation to administer or satisfy any offset requirements or bear any of the associated costs. If the FMS customer wishes to obtain information regarding offset costs, the FMS customer should request information directly from the U.S. defense contractor. Indirect offset costs may be deemed reasonable without further analysis in accordance with the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement. Although offsets, as defined in the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, are not within the scope of the DoD contracts entered into to fulfill the requirements of this LOA, offset costs may be reimbursed through such contracts.

### 3 Indemnification and Assumption of Risks

3.1 The Purchaser recognizes that the USG will procure and furnish the items described in this LOA on a non-profit basis for the benefit of the Purchaser. The Purchaser therefore undertakes to indemnify and hold the USG, its agents, officers, and employees harmless from any and all loss or liability (whether in tort or in contract) which might arise in connection with this LOA because of:

3.1.1 Injury to or death of personnel of the Purchaser or third parties,

3.1.2 Damage to or destruction of (a) property of DoD furnished to the Purchaser or suppliers specifically to implement this LOA, (b) property of the Purchaser (including the items ordered by the Purchaser pursuant to this LOA, before or after passage of title to the Purchaser), or (3) property of third parties, or

3.1.3 Infringement or other violations of intellectual property or technical data rights.

3.2 Subject to express, special contractual warranties obtained for the Purchaser, the Purchaser agrees to relieve the contractors and subcontractors of the USG from liability for, and will assume the risk of, loss or damage to:

3.2.1 The Purchaser's property (including items procured pursuant to this LOA, before or after passage of title to Purchaser), and

3.2.2 Property of DoD furnished to suppliers to implement this LOA, to the same extent that the USG would assume for its property if it were procuring for itself the items being procured.

### 4 Financial Terms and Conditions

4.1 The prices of items to be procured will be billed at their total cost to the USG. Unless otherwise specified, the cost of items to be procured, availability determination, payment schedule, and delivery projections quoted are estimates based on the best available data. The USG will use its best efforts to advise the Purchaser or its authorized representatives of:

4.1.1 Identifiable cost increases that might result in an overall increase in the estimated costs in excess of ten percent of the total value of this LOA,

4.1.2 Changes in the payment schedule, and

4.1.3 Delays which might significantly affect estimated delivery dates. USG failure to advise of the above will not change the Purchaser's obligation under all subsections of section 4.4.

4.2 The USG will refund any payments received for this LOA which prove to be in excess of the final total cost of delivery and performance and which are not required to cover arrearages on other LOAs of the Purchaser.

4.3 The Purchaser's failure to make timely payments in the amounts due may result in delays in contract performance by DoD contractors, claims by contractors for increased costs, claims by contractors for termination liability for breach of contract, claims by USG or DoD contractors for storage costs, or termination of contracts by the USG under this or other open Letters of Offer and Acceptance of the Purchaser at the Purchaser's expense.

4.4 The Purchaser agrees to the following:

4.4.1 To pay to the USG the total cost to the USG of the items even if costs exceed the amounts estimated in this LOA.

4.4.2 To make payment(s) by check or wire transfer payable in U.S. dollars to the Treasurer of the United States.

4.4.3 If Terms of Sale specify "Cash with acceptance", to forward with this LOA a check or wire transfer in the full amount shown as the estimated Total cost, and agrees to make additional payment(s) upon notification of cost increase(s) and request(s) for funds to cover such increase(s).

4.4.4 If Terms of Sale specify payment to be "Cash prior to delivery", to pay to the USG such amounts at such times as may be specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payment requirements for items to be furnished from the resources of DoD. USG requests for funds may be based on estimated costs to cover forecasted deliveries of items. Payments are required 90 days in advance of the time DoD plans such deliveries or incurs such expenses on behalf of the Purchaser.

4.4.5 If Terms of Sale specify payment by "Dependable Undertaking," to pay to the USG such amounts at such times as may be specified by the USG (including initial deposit) in order to meet payments required by contracts under which items are being procured, and any damages and costs that may accrue from termination of contracts by the USG because of Purchaser's cancellation of this LOA. USG requests for funds may be based upon estimated requirements for advance and progress payments to suppliers, estimated termination liability, delivery forecasts, or evidence of constructive delivery, as the case may be. Payments are required 90 days in advance of the time USG makes payments on behalf of the Purchaser.

4.4.6 If the Terms of Sale specify Foreign Military Financing (FMF), the Purchaser will pay to the USG such costs as may be in excess of the approved FMF funding amount.

4.4.7 If Terms of Sale specify "Payment on delivery", that bills may be dated as of the date(s) of delivery of the items, or upon forecasts of the date(s) thereof.

4.4.8 That requests for funds or billing are due and payable in full on presentation or, if a payment date is specified in the request for funds or bill, on the payment date so specified, even if such payment date is not in accord with the estimated payment schedule, if any, contained in this LOA. Without affecting Purchaser's obligation to make such payment(s) when due, documentation concerning advance and progress payments, estimated termination liability, or evidence of constructive delivery or shipment in support of requests for funds or bills will be made available to the Purchaser by DoD upon request. When appropriate, the Purchaser may request adjustment of any questioned billed items by subsequent submission of a discrepancy report.

4.4.9 To pay interest on any net amount by which it is in arrears on payments, determined by considering collectively all of the Purchaser's open LOAs with DoD. Interest will be calculated on a daily basis. The principal amount of the arrearage will be computed as the excess of cumulative financial requirements of the Purchaser over total cumulative payments after quarterly billing payment due dates. The rate of interest paid will be a rate not less than a rate determined by the Secretary of the Treasury taking into consideration the current average market yield on outstanding short-term obligations of the USG as of the last day of the month preceding the net arrearage and shall be computed from the date of net arrearage.

4.4.10 To designate the Procuring Agency and responsible Paying Office and address thereof to which the USG will submit requests for funds and bills under this LOA.

4.4.11 Any articles, equipment, materials, supplies, goods, or other commodities purchased with USG assistance funds appropriated and allocated pursuant to foreign operations, export financing, and related programs appropriations acts in support of this LOA, whether provided directly by the USG or through procurement contracts or otherwise in support of this LOA, shall be exempt from all value added taxes and customs duties imposed by the recipient country or the full amount of the tax or customs duty must be reimbursed by the Purchaser. This exemption is in addition to any other tax exemption provided by the Purchaser through separate agreements or other means.

## 5 Transportation and Discrepancy Provisions

5.1 The USG agrees to deliver and pass title to the Purchaser at the initial point of shipment unless otherwise specified in this LOA. With respect to items procured for sale to the Purchaser, this will normally be at the manufacturer's loading facility; with respect to items furnished from USG stocks, this will normally be at the U.S. depot. Articles will be packed, crated, or otherwise prepared for shipment prior to the time title passes. If "Point of Delivery" is specified other than the initial point of shipment, the supplying U.S. Department or Agency will arrange movement of the articles to the authorized delivery point as a reimbursable service but will pass title at the initial point of shipment. The USG disclaims any liability for damage or loss to the items incurred after passage of title irrespective of whether transportation is by common carrier or by the U.S. Defense Transportation System.

5.2 The Purchaser agrees to furnish shipping instructions which include Mark For and Freight Forwarder Codes based on the Offer Release Code.

5.3 The Purchaser is responsible for obtaining insurance coverage and customs clearances. Except for articles exported by the USG, the Purchaser is responsible for ensuring that export licenses are obtained prior to export of U.S. defense articles. The USG incurs no liability if export licenses are not granted or they are withdrawn before items are exported.

5.4 The Purchaser agrees to accept DD Forms 645 or other delivery documents as evidence that title has passed and items have been delivered. Title to defense articles transported by parcel post passes to the Purchaser at the time of parcel post shipment. Standard Form 364 (Supply Discrepancy Report (SDR)) will be used in submitting claims to the USG for overage, shortage, damage, duplicate billing, item deficiency, improper identification, improper documentation, or non-shipment of defense articles and non-performance of defense services. The Standard Form 364 will be submitted promptly by the Purchaser. The USG will disallow any claim, including a claim for shortage or nonperformance, received more than 1 year after delivery or more than 1 year after passage of title to the defense articles, whichever comes first, or received more than 1 year after the end of the scheduled period of performance for defense services, unless the USG determines that unusual and compelling circumstances involving latent defects justify consideration of the claim. Claims for non-shipment or non-receipt of an entire lot will be disallowed by the USG if such claims are received more than 1 year after the scheduled delivery date or initial billing, whichever is later. The Purchaser agrees to return discrepant articles to the USG's custody promptly in accordance with any direction provided by the USG. The Purchaser may submit SDRs for documentation purposes regardless of the

dollar value, but only SDRs valued at \$200 or more will be reviewed for possible compensation regardless of the type of discrepancy. This minimum value includes the value of the item plus any transportation and handling costs.

## 6 Warranties

6.1 The USG does not warrant or guarantee any of the items sold pursuant to this LOA except as provided in section 6.1.1. DoD contracts include warranty clauses only on an exception basis. If requested by the Purchaser, the USG will, with respect to items being procured, and upon timely notice, attempt to obtain contract provisions to provide the requested warranties. The USG further agrees to exercise, upon the Purchaser's request, rights (including those arising under any warranties) the USG may have under contracts connected with the procurement of these items. Additional costs resulting from obtaining special contract provisions or warranties, or the exercise of rights under such provisions or warranties, will be charged to the Purchaser.

6.1.1 The USG warrants the title of items sold to the Purchaser hereunder but it makes no warranties other than those set forth herein. In particular, the USG disclaims liability resulting from infringement or other violation of intellectual property or technical data rights occasioned by the use or manufacture outside the U.S. by or for the Purchaser of items supplied hereunder.

6.1.2 The USG agrees to exercise warranties on behalf of the Purchaser to assure, to the extent provided by the warranty, replacement or correction of such items found to be defective, when such materiel is procured for the Purchaser.

6.2 Unless the condition of defense articles is identified to be other than serviceable (for example, "as-is"), DoD will repair or replace at no extra cost defense articles supplied from DoD stocks which are damaged or found to be defective in respect to materiel or workmanship when it is established that these deficiencies existed prior to passage of title, or found to be defective in design to such a degree that the items cannot be used for the purpose for which they were designed. Qualified representatives of the USG and of the Purchaser will agree on the liability hereunder and the corrective steps to be taken.

## 7 Dispute Resolution

7.1 This LOA is subject to U.S. law and regulation, including U.S. procurement law.

7.2 The USG and the Purchaser agree to resolve any disagreement regarding this LOA by consultations between the USG and the Purchaser and not to refer any such disagreement to any international tribunal or third party for settlement.

## LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE INFORMATION

1. GENERAL. This provides basic information pertaining to the LOA for U.S. and Purchaser use. Additional information may be obtained from the Security Assistance Management Manual, DoD 5105.38-M, the in-country Security Cooperation Organization (SCO), the DSCA Country Program Director, or from the Implementing Agency (IA).

### 2. INFORMATION ENTERED BY THE USG.

a. Terms of Sale, and Purchaser responsibilities under those Terms, are described on the LOA. A list of all Terms of Sale, with explanations for each, is shown in DoD 5105.38-M.

b. Description/Condition. The item description consists of coding for use in U.S. management of the LOA (starting with Generic/MASL and codes, loaded automatically based on the MASL, that identify whether the line item is Significant Military Equipment (SME)/Major Defense Equipment (MDE), controlled under the Missile Technology Control Regime (MTCR), subject to special End-Use Monitoring (EUM), and controlled under an identified Category of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML). Codes used are listed below:

#### SME/MDE

- Y MDE
- S SME that is not MDE
- N Non-SME

#### Missile Technology Control Regime (MTCR)

- M Contains MTCR-controlled components
- N Contains no MTCR-controlled components

#### End-Use Monitoring (EUM)

- R Routine
- E Enhanced

#### International Traffic in Arms Regulations (ITAR) U.S. Munitions List (USML) Category

- I Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns
- II Guns and Armament
- III Ammunition/Ordnance
- IV Launch Vehicles, Guided Missiles, Ballistic Missiles, Rockets, Torpedoes, Bombs and Mines
- V Explosives and Energetic Materials, Propellants, Incendiary Agents and Their Constituents
- VI Vessels of War and Special Naval Equipment
- VII Tanks and Military Vehicles
- VIII Aircraft and Associated Equipment
- IX Military Training Equipment and Training
- X Protective Personnel Equipment and Shelters
- XI Military Electronics
- XII Fire Control, Range Finder, Optical and Guidance and Control Equipment
- XIII Auxiliary Military Equipment
- XIV Toxicological Agents, Including Chemical Agents, Biological Agents, and Associated Equipment
- XV Spacecraft Systems and Associated Equipment
- XVI Nuclear Weapons, Design and Testing Related Items
- XVII Classified Articles, Technical Data and Defense Services Not Otherwise Enumerated
- XVIII Directed Energy Weapons
- XIX Gas Turbine Engines and Associated Equipment
- XX Submersible Vessels, Oceanographic and Associated Equipment
- XXI Miscellaneous Articles
- Not a USML Item

This is followed by a short description of what is to be provided. Unless otherwise noted in the LOA, all items listed are in Condition Code A, Serviceable-Issuable without Qualification, or B, Serviceable-Issuable with Qualification, and are new, used, repaired, or reconditioned material which is serviceable and issuable for its intended purpose. In some instances, reference to a note in the Terms and Conditions may complement or replace these codes.

c. The Unit of Issue is normally "EA" (with associated quantity; for example, 40 EA) or "XX" (unit of issue not applicable; for example, services or several less significant items consolidated under one LOA Item Number), or blank. When XX or blank, a quantity or Unit Cost is not shown.

d. The Source of Supply Code (SC) in the Articles or Services to be Supplied Section is one or more of the following:

- S Shipment from DoD stocks or performance by DoD personnel
- P From new procurement
- R From rebuild, repair, or modification by the USG
- X Mixed source, such as stock and procurement, or undetermined
- E Excess items, as is
- F Special Defense Acquisition Fund (SDAF) items

e. Availability lead time cited is the number of months (MOS) estimated for delivery of defense articles or performance of defense services. The lead time starts with Implementation of this Offer, including the conclusion of appropriate financial arrangements, and ends when items are made available to transportation.

f. Type of Assistance (TA) Codes below may also be found in DoD 4000.25-1-M:

- 3 Source Code S, R, or E; Cash Sale from Stock with Payment in Advance, based on Arms Export Control Act (AECA) Section 21(b).
- 4 Source Code X; Source Undetermined with Payment in Advance, AECA Sections 21(b), 22(a), 29.
- 5 Source Code P; Cash Sale from Procurement with Payment in Advance, AECA Section 22(a).
- 6 Source Code S, R, or E; Payment on Delivery; AECA Section 21(d).
- 7 Source Code P; Dependable Undertaking with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 22(b).
- 8 Source Code S, R, or E; Stock Sales with 120 days Payment after Delivery; AECA Section 21(d).
- A FAA Excess Defense Articles - non-reimbursable, provided under the authority of Section 516 of the Foreign Assistance Act (FAA) of 1961, as amended.
- M MAP Merger/USG Grant; FAA Section 503(a)(3).
- N FMS Credit (Nonrepayable); AECA Sections 23 or 24.
- U Source Code P; Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA) Foreign Military Sales Order (FMSO) I.
- V Source Code S; CLSSA FMSO II stocks acquired under FMSO I.
- Z FMS Credit; AECA Sections 23 or 24.

g. Training notes: AP - Annual training program; SP - Special training designed to support purchases of U.S. equipment; NC - This offer does not constitute a commitment to provide U.S. training; SC - U.S. training concurrently being addressed in separate LOA; NR - No U.S. training is required in support of this purchase.

h. Offer Release Codes (Ofr Rel Cde) and Delivery Term Codes (Del Trm Cde) below may also be found in DoD 4500.9-R. The following Offer Release Codes also pertain to release of items for shipment back to Purchaser on repair LOAs:

- A Freight and parcel post shipments will be released automatically by the shipping activity without advance notice of availability.
- Y Advance notice is required before release of shipment, but shipment can be released automatically if release instructions are not received by shipping activity within 15 calendar days. Parcel post shipments will be automatically released.
- Z Advance notice is required, before release of shipment. Shipping activity will follow up on the notice of availability until release instructions are furnished. Parcel post shipments will be automatically released.
- X The Implementing Agency (IA) and country representative have agreed that the:

-- IA will sponsor the shipment to a country address. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must also contain X and a Customer-within-country (CC) Code must be entered in the Mark For Code on the front page of the LOA. The MAPAD must contain the CC Code and addresses for each type of shipment (parcel post or freight).

-- Shipments are to be made to an assembly point or staging area as indicated by clear instructions on exception requisitions. Under this agreement, the Freight Forwarder Code must contain W. A Mark For Code may be entered in the Mark For Code space on the front page of the LOA, and the MAPAD must contain the Mark For Code if the Mark For Address is to be used on the shipment to the assembly point or staging area.

i. For the following Delivery Term Codes, DoD delivers:

- 2 To a CONUS inland point (or overseas inland point when the origin and destination are both in the same geographic area)
- 4 Not applicable (Purchaser has full responsibility at the point of origin. Often forwarded collect to country freight forwarder.)
- 5 At the CONUS POE on the inland carrier's equipment
- 7 At the overseas inland destination on board the inland carrier's equipment
- 8 At the CONUS POE on board the vessel or aircraft
- 9 At the overseas POD alongside the vessel or aircraft

Delivery Term Codes showing DoD transportation responsibility for repair LOAs are shown below. The LOA will provide a CONUS address for each item identified for repair. The Purchaser must assure this address is shown on all containers and documentation when materiel is returned.

- A From overseas POE through CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- B From overseas POE through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- C From CONUS POD on board the vessel or aircraft through CONUS destination to CONUS POE on board the vessel or aircraft
- D From CONUS POD on board the vessel or aircraft through the CONUS destination to overseas POD on board the vessel or aircraft
- E Not applicable (Purchaser has complete responsibility.)
- F From overseas inland point through CONUS destination to overseas inland destination
- G From overseas POE through CONUS destination to overseas POD alongside vessel or aircraft
- H (For classified items) From CONUS inland point to CONUS POE alongside vessel or aircraft
- J (For classified cryptographic items) From CONUS inland point to overseas inland destination

### 3. INFORMATION TO BE ENTERED BY THE PURCHASER.

Mark For and Freight Forwarder Codes are maintained in the Military Assistance Program Address Directory (MAPAD), DoD 4000.25-8-M. The Purchaser Procuring Agency should show the code for the Purchaser's Army, Navy, Air Force, or other agency that is purchasing the item(s). The Name and Address of the Purchaser's Paying Office is also required.

a. Mark For Code. This Code should be entered for use in identifying the address of the organization in the Purchaser country that is to receive the items. This includes return of items repaired under an LOA.

(1) This address will be added by the U.S. DoD to the Ship To address on all freight containers. It will also appear on items forwarded by small parcel delivery service, including parcel post. The address should include the port of discharge name and designator (water or air); country name, country service name, street, city, state or province, and (if applicable) in-country zip or similar address code.

(2) Shippers are not authorized to apply shipment markings. If codes and addresses are not published, containers will be received at the freight forwarder or U.S. military representative in-country unmarked for onward shipment with resultant losses, delays, and added costs. The USG will sponsor shipment of this materiel to FOB U.S. point of origin.

b. Freight Forwarder Code. When Offer Release Code X applies, Code X or W, discussed under Offer Release Code X above, must be entered.

c. Purchaser Procuring Agency Codes:

- B Army
- D Air Force
- K Marine Corps
- P Navy
- T Other

#### 4. FINANCIAL

a. The method of financing is shown in the LOA, Amendment, or Modification. The initial deposit required with Purchaser signature of the LOA is an integral part of the acceptance.

b. LOA payment schedules are estimates, for planning purposes. DFAS-JAX/IN will request payment in accordance with the payment schedule unless DoD costs, including 90-day forecasted requirements, exceed amounts required by the payment schedule. When this occurs, the U.S. will use its best efforts to provide a new schedule via LOA Modification at least 45 days prior to the next payment due date. The Purchaser is required to make payments in accordance with quarterly DD Forms 645 issued by DFAS-JAX/IN regardless of the existing payment schedule.

c. The DD Form 645 serves as the bill and statement of account. An FMS Delivery Listing identifying items physically or constructively delivered and services performed during the billing period, will be attached to the DD Form 645. DFAS-JAX/IN forwards these forms to the Purchaser within 45 days before payments are due and Purchasers must forward payments in U.S. dollars to the USG in time to meet prescribed due dates. Costs in excess of amounts funded by FMF agreements must be paid by the Purchaser. Questions concerning the content of DD Forms 645 and requests for billing adjustments should be submitted to the Defense Finance and Accounting Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E.56th Street, Indianapolis, IN 46249.

d. The preferred method for forwarding cash payments is by bank wire transfer to the Department of the Treasury account at the Federal Reserve Bank of New York using the standard federal reserve funds transfer format. Wire transfers will be accepted by the Federal Reserve System (FRS) only from banks that are members of the FRS; therefore, non-U.S. banks must go through a U.S. correspondent FRS member bank. The following information is applicable to cash payments:

Wire transfer--  
ABA #021030004  
U.S. Treasury NYC  
Agent Location Code 00003801  
Beneficiary DFAS-JAX/IN Agency  
Payment from (country or international organization) for Letter of Offer and Acceptance (Identifier at the top of the first page of the LOA)

Check mailing address-

Defense Finance and Accounting Services  
ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D  
8899 E.56th Street  
Indianapolis, IN 46249

e. To authorize payments from funds available under FMF loan or grant agreements, the Purchaser may be required to submit a letter of request to the Defense Finance and Accounting Services, ATTN: Disbursing Operations-FMS Processing Col 135D, 8899 E.56th Street, Indianapolis, IN 46249. Purchasers should consult applicable FMF agreements for explicit instructions. Questions pertaining to the status of FMF financing and balances should be directed to DSCA/CFM.

f. Payments not received by DFAS-JAX/IN by the due date may be subject to interest charges as outlined in paragraph 4.4.8 of the LOA Standard Terms and Conditions.

g. The values on the LOA are estimates. The final amount will be equal to the cost to the USG. When deliveries are made and known costs are billed and collected, DFAS-JAX/IN will provide a "Final Statement of Account" which will summarize final costs. Excess funds will be available to pay unpaid billings on other statements or distributed as agreed upon between the Purchaser and the DSCA Deputy for Country Financial Management.

h. The Purchaser may cancel this LOA upon request to the IA. If this LOA is canceled after implementation, an FMS administrative surcharge may be assessed that equals one-half of the applicable FMS administrative surcharge rate times the ordered LOA value, or the applicable FMS administrative surcharge rate times the actual LOA value at closure, whichever is higher.

5. CHANGES TO THE LOA. Changes may be initiated by the USG or by requests from the Purchaser. After acceptance of the basic LOA, these changes will take the form of Amendments or Modifications.

a. Amendments encompass changes in scope, such as those which affect the type or number of significant items to be provided. Amendments require acceptance by the USG and the Purchaser in the same manner as the original LOA.

b. Modifications include changes that do not constitute a change in scope, such as increases or decreases in estimated costs or delivery schedule changes. Modifications require signature only to acknowledge receipt by the Purchaser.

c. When signed, and unless alternate instructions are provided, copies of Amendments and Modifications should be given the same U.S. distribution as the basic LOA.

d. Requests for changes required prior to acceptance by the Purchaser should be submitted to the IA for consideration. Any change made by the Purchaser and not authorized by the IA is considered a counteroffer. See DoD 5105.38-M for more information.

6. CORRESPONDENCE. Questions or comments regarding this LOA should identify the Purchaser request reference and the identification assigned by the IA within the Department of Defense.

**The following attachments are also included with this LOA:**

1 . ALASKA TENT SPARE KITS #1

## 1. ALASKA TENT SPARE KITS #1 (Case MJ-B-UBG )

Refer to Line(s) 1.

Alaska 160kW Generator 1-Year Spares Kit - AKS-BG456

QTY	DESCRIPTION
10	Air Filter
10	Fuel Filter
10	Oil Filter
2	Fan Belt

Alaska 160kW Generator 1-Year Spares Kit for Generator - AKS-BJ841/AKS-BJ842

QTY	DESCRIPTION
10	Air Filter
10	Fuel Filter
10	Oil Filter
2	Fan Belt

Alaska 160kW Generator 1-Year Spares Kit - AKS-BI363

QTY	DESCRIPTION
10	Air Filter
10	Fuel Filter
10	Oil Filter
2	Fan Belt

Alaska 5-Ton ECU 1-Year Spares Kit, 12kW, 50Hz, Green - AKS-AH800-1

QTY	DESCRIPTION
1	Alaska ECU Series 85 1/4 Turn Fastener Kit
1	Alaska ECU Series 82 1/4 Turn Fastener Kit
1	Insulated Folding Duct, 16" Dia, Green
1	Alaska 5-Ton ECU Folding Duct, 16" Dia., Green
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Ring Kit with Screen, Screws and Caulk
1	Alaska ECU Stacking Hardware Kit
1	Alaska 5-Ton ECU Evaporator Motor, 50Hz
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Ring with Screws and Caulk, 15.75" Diameter
1	Alaska ECU Relay, Multifunction Control (Phase Checker)
1	Alaska ECU High Pressure Switch with Plug
1	Alaska ECU Low Pressure Switch with Plug
1	Alaska ECU Mode Selector Switch with Wires and Heat Shrink
1	Alaska ECU Heater Terminal Block Bussbar
1	Alaska ECU Top Access Cover Cam Latch
1	Alaska ECU Condensate Drain Kit
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Screen
1	Alaska 5-Ton ECU Return Air Filter
1	Alaska ECU Fresh Air Filter
1	Alaska ECU Control Circuit Breaker
1	Alaska ECU Refrigerant Condenser Pressure 1 Switch with Plug
1	Alaska ECU Refrigerant Condenser Pressure 2 Switch with Plug
1	Alaska 5-Ton ECU 63A Bussbar
1	Alaska ECU Liquid Line Solenoid with Plug, 50Hz
1	Thermostat Control
1	15.7" OD Supply Ring with Metal Screen
1	Alaska ECU Condenser Fan Motor, 50Hz
1	Circuit Breaker, Heater, 25 Ampere
1	Alaska 5-Ton ECU 16" Dia. Duct Ring Cover, Green
1	ECU Duct Support Ring

Alaska 25kW Generator 1-Year Spares Kit - AKS-BA257

QTY	DESCRIPTION
10	Oil Filter
10	Fuel Filter
2	Fan Belt
10	Air Element - Primary
10	Air Element - Safety

Alaska 5-Ton ECU 1-Year Spares Kit, 12kW, 50Hz, Green - AKS-AI051-1

QTY	DESCRIPTION
1	Alaska ECU Relay, Multifunction Control (Phase Checker)
1	Alaska ECU High Pressure Switch with Plug
1	Alaska ECU Low Pressure Switch with Plug
1	Alaska ECU Mode Selector Switch with Wires and Heat Shrink
1	Alaska ECU Heater Terminal Block Bussbar
1	Alaska ECU Condensate Drain Kit
1	Alaska 5-Ton ECU 16" Dia. Folding Duct, Green
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Screen
1	Alaska 5-Ton ECU Return Air Filter
1	Alaska ECU Fresh Air Filter
1	Alaska ECU Control Circuit Breaker
1	Alaska ECU Refrigerant Condenser Pressure 1 Switch with Plug
1	Alaska ECU Refrigerant Condenser Pressure 2 Switch with Plug
1	Alaska 5-Ton ECU 63A Bussbar
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Ring Kit with Screen, Screws and Caulk
1	Alaska 5-Ton ECU Duct Ring with Screws and Caulk, 15.75" Diameter, Green
1	Alaska ECU Liquid Line Solenoid with Plug, 50Hz
1	Thermostat Control
1	Alaska ECU Condenser Fan Motor, 50Hz
1	Circuit Breaker, Heater, 25 Ampere
1	Alaska ECU Top Access Cover Cam Latch
1	Alaska ECU Series 85 1/4 Turn Fastener Kit
1	Alaska ECU Series 82 1/4 Turn Fastener Kit
1	Alaska 5-Ton ECU 16" Dia. Duct Ring Cover, Green
1	ECU Duct Support Ring (Inside)
1	Alaska ECU Stacking Hardware Kit

Alaska Shelter Spares/Repair Kit - AKS-AA039

QTY	DESCRIPTION
1	Spare Parts Bag (Empty)
1	Cover Patch, 20" x 30" (Adhesive)
1	Floor Patch, 20" x 30" (Adhesive)
1	Interior Liner Patch (Adhesive)
1	Spare Spike Bag (Empty)
2	Spike, Guy w/Eye, 1/2" x 18"
1	Guy Rope w/ Carabiners & Tension Bar
5	Spike, Double Headed, 5/8 dia., 18"